



2023
Triglav
osiguranje ad

Jedinstveni prospekt za uvrštenje
običnih (redovnih) akcija iz devete emisije na
tržište Banjalučke berze

Agent emisije: Advantis Broker a.d. Banja Luka

SADRŽAJ

1. SKRAĆENI PROSPEKT	5
1.1. Uvod sa upozorenjima	5
1.2. Ključne informacije o Emitentu	6
1.2.1. Kratak opis emitenta hartija od vrijednosti:	6
1.2.2. Ključne istorijske informacije	7
1.2.3. Rizici specifični za emitenta	8
1.3. Ključne informacije o hartijama od vrijednosti koje se uvrštavaju	9
1.3.1. Kratak opis hartija od vrijednosti koje se uvrštavaju u trgovanje na Banjalučkoj berzi... ..	9
1.3.2. Faktori rizika vezani za hartije od vrijednosti	10
1.4. Ključne informacije o emisiji čije su akcije predmet uvrštavanja	10
2. FAKTORI RIZIKA	12
2.1. Faktori rizika Emitenta	12
2.2. Faktori rizika hartije od vrijednosti	16
3. DOKUMENT O REGISTRACIJI ZA VLASNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	18
3.1. Odgovorna lica, informacije o trećim licima, stručni izvještaji i odobrenje nadležnog organa	18
3.1.1. Lica odgovorna za podatke	18
3.1.2. Izjava odgovornih lica	18
3.1.3. Izvještaji stručnjaka	19
3.1.4. Informacije koje potiču od trećih lica	19
3.1.5. Izjave	19
3.2. Ovlašćeni revizori	19
3.3. Informacije o Emitentu	20
3.4. Pregled poslovanja	20
3.4.1. Opis glavnih djelatnosti Emitenta	20
3.4.2. Značajni novi proizvodi i/ili usluge	21
3.4.3. Glavna tržišta	21
3.4.4. Važni događaji u razvoju poslovanja Emitenta	21
3.4.5. Strategija i ciljevi	22
3.4.6. Zavisnost Emitenta o patentima ili licencama, industrijskim, trgovinskim ili finansijskim ugovorima ili novim proizvodnim procesima	22
3.4.7. Položaj Emitenta na tržištu	22
3.4.8. Ulaganja	22
3.4.9. Opis svih ekoloških problema koji bi mogli uticati na korišćenje dugotrajne materijalne imovine Emitenta	23
3.5. Organizaciona struktura	23
3.6. Pregled finansijskog poslovanja	23
3.6.1. Finansijsko stanje i rezultati poslovanja Emitenta	23
3.7. Izvori sredstava	26
3.8. Regulatorno okruženje	27
3.8.1. Opis regulatornog okruženja u kojem Emitent posluje i koje bi moglo bitno da utiče na njegovo poslovanje, zajedno sa informacijama o državnoj, ekonomskoj, fiskalnoj i monetarnoj politici ili faktorima, te političkim faktorima koji su bitno uticali ili bi mogli bitno da utiču, direktno ili indirektno, na poslovanje Emitenta	27
3.9. Informacije o trendovima	27

3.9.1.	Informacije o svim poznatim trendovima, nepredvidljivim događajima, potražnji, preuzetim obavezama ili događajima koji bi mogli bitno uticati na mogućnost razvoja Emitenta, najmanje za tekuću finansijsku godinu	27
3.10.	Predviđanja ili procjene dobiti	27
3.11.	Rukovodeći i nadzorni organi	27
3.11.1.	Sukob interesa rukovodećih i nadzornih organa i višeg rukovodstva	30
3.12.	Lična primanja i nakade.....	30
3.13.	Uprava.....	31
3.13.1.	Izjava o poslovanju u skladu sa kodeksom korporativnog upravljanja	31
3.14.	Zaposleni.....	32
3.14.1.	Udjeli u vlasništvu	32
3.14.2.	Opis svih aranžmana u vezi sa mogućnošću sticanja akcija emitenta od strane zaposlenih	32
3.15.	Vlasnička struktura	32
3.15.1.	Različita glasačka prava akcionara	32
3.15.2.	Vlasništvo i kontrola nad Emitentom	32
3.15.3.	Opis svih aranžmana čije bi provođenje moglo rezultira promjenom kontrole nad Emitentom	32
3.16.	Transakcije sa povezanim licima	33
3.17.	Finansijske informacije o imovini i obavezama, finansijskom položaju te dobiti i gubicima Emitenta	34
3.17.1.	Istorijske finansijske informacije	34
3.17.1.2.	Izveštaji revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja Emitenta.....	43
3.17.1.3.	Konsolidovani finansijski izvještaji.....	55
3.17.2.	Revizija istorijskih godišnjih finansijskih informacija.....	55
3.17.3.	Pro forma finansijske informacije	55
3.17.4.	Politika dividendi.....	55
3.17.5.	Sudski i arbitražni sporovi.....	55
3.17.6.	Značajna promjena finansijskog položaja Emitenta	55
3.18.	Dodatne informacije.....	55
3.18.1.	Osnovni kapital	55
3.18.2.	Broj akcija u vlasništvu Emitenta.....	56
3.18.3.	Iznos svih konvertibilnih hartija od vrijednosti, zamjenjivih hartija od vrijednosti ili hartija od vrijednosti sa varantima	56
3.18.4.	Informacije o pravima i/ili obavezama i uslovima sticanja odobrenog, ali neupisanog kapitala ili odluci o povećanju kapitala	56
3.18.5.	Informacije o kapitalu svakog člana grupe koji je predmet opcije ili za koji je dogovoreno uslovno ili bezuslovno da će biti predmet opcije, te pojedinosti o takvim opcijama, uključujući lica na koje se te opcije odnose	56
3.18.6.	Istorijski pregled osnovnog kapitala	56
3.18.7.	Ugovor o osnivanju i statut Emitenta	56
3.18.7.1.	Klase akcija.....	57
3.18.7.2.	Odredbe osnivačkog akta/statuta koje bi mogle da utiču na odgodu, kašnjenje ili sprječavanje promjene kontrole nad Emitentom	57
3.19.	Značajni ugovori	57
3.20.	Dostupni dokumenti	57
4.	OBAVJEŠTENJE O VLASNIČKIM HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI	58
4.1.	Ključne informacije	58
4.1.1.	Izjava o obrtnom kapitalu.....	58
4.1.2.	Kapitalizacija i zaduženost.....	58
4.2.	Informacije o hartijama od vrijednosti koje su predmet uvrštenja za trgovanje	58
4.2.1.	Opis vrste i klase hartija od vrijednosti koje su predmet uvrštenja	58

4.2.2.	Propisi na osnovu kojih se hartije od vrijednosti uvrštavaju.....	59
4.2.3.	Karakteristike hartija od vrijednosti	59
4.2.4.	Valuta emisije hartija od vrijednosti	59
4.2.5.	Opis prava koja proizilaze iz hartija od vrijednosti uključujući moguća ograničenja tih prava i postupak njihovog ostvarivanja.....	59
4.2.6.	U slučaju novih emisija hartija od vrijednosti, očekivani datum emisije, izjava o rješenjima, ovlaštenjima i odobrenjima na osnovu kojih su hartije od vrijednosti emitovane ili će biti emitovane.....	60
4.2.7.	Opis svih ograničenja prenosivosti hartija od vrijednosti	60
4.2.8.	Izjava o nacionalnim propisima o preuzimanjima.....	60
4.2.9.	Kratak opis prava i obaveza u slučaju obaveznih ponuda za preuzimanje i/ili pravila o istiskivanju akcionara i rasprodaji u vezi za hartijama od vrijednosti.....	61
4.2.10.	Podaci o javnim ponudama trećih lica za preuzimanje redovnih akcija Emitenta, koje su objavljene u 2022. i 2023. godini	62
4.2.11.	Podaci o poreskim obavezama u vezi sa hartijama od vrijednosti	62
4.2.12.	Potencijalni učinak na ulaganje u slučaju restrukturiranja	62
4.2.13.	Identitet i kontakt Emitenta	62
4.3.	Uvrštenje u trgovanje i aranžmani u vezi sa trgovanjem	62
4.3.1.	Podaci o uvrštenju emitovanih hartija od vrijednosti u trgovanje radi njihove distribucije na tržištu Banjalučke berze.....	62
4.3.2.	Sva uređena javna tržišta na kojima će, prema saznanju emitenta, hartije od vrijednosti iste klase biti javno ponuđene ili uvrštene u trgovanje ili su već uvrštene u trgovanje	63
4.3.3.	Podaci o drugim javnim ponudama akcija ili drugih hartija od vrijednosti Emitenta ...	63
4.3.4.	Podaci o subjektima koji su se obavezali da će djelovati kao posrednici u sekundarnom trgovanju	63
4.3.5.	Podaci o stabilizaciji cijena	63
4.3.6.	Mogućnost prekomjerne dodjele i opcija povećanja količine emisije (green shoe)	63
4.4.	Vlasnici hartija od vrijednosti koji pristupaju prodaji	63
4.5.	Trošak emisije.....	63
4.5.1.	Ukupni neto prilivi od emisije i ukupni troškovi emisije	63
4.6.	Razrjeđivanje akcionarske strukture	64
4.7.	Dodatne informacije	64
4.7.1.	Savjetnici povezani sa emisijom.....	64
4.7.2.	Ostale informacije koje su revidirali ili preispitali ovlašćeni revizori i o tome sastavili izvještaj	64

Prilozi uz prospekt:

Prilog 1 – Note iz finansijske izvještaje za 2020. godinu

Prilog 2 – Note iz finansijske izvještaje za 2021. godinu

Prilog 3 – Note iz finansijske izvještaje za 2022. godinu

1. SKRAĆENI PROSPEKT

1.1. Uvod sa upozorenjima

OSNOVNI PODACI O EMITENTU	
<i>Vrsta hartija od vrijednosti, ISIN kod</i>	Redovne (obične) akcije, ISIN kod: BA100KKOSRA2
<i>Klasa hartija od vrijednosti:</i>	Redovne (obične) akcije klase „A“
<i>Puno poslovno ime:</i>	Triglav osiguranje, akcionarsko društvo
<i>Skraćeno poslovno ime:</i>	Triglav osiguranje, ad
<i>Sjedište i adresa:</i>	Ulica Prvog krajiškog korpusa broj 29, Banja Luka
<i>Matični broj:</i>	01388380
<i>Šifra djelatnosti:</i>	65.12 - Ostalo osiguranje 66.21 - Procjena rizika i štete 66.29 - Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzionim fondovima
<i>Registracioni sud:</i>	Okružni privredni sud u Banjoj Luci
<i>JIB:</i>	4400883340003
<i>Oznaka i broj u registru emitenta:</i>	KKOS; 06-4-433
<i>Telefon:</i>	+ 387 51 215 262
<i>Fax:</i>	-
<i>E-mail:</i>	info@triglavrs.ba
<i>Web:</i>	http://www.triglavrs.ba
AGENT EMISIJE	
<i>Poslovno ime:</i>	Brokersko-dilersko društvo „Advantis broker“ a.d. Banja Luka
<i>Adresa:</i>	Krajiških brigada 113, Banja Luka
<i>Matični broj</i>	11019455
<i>Telefon:</i>	+387 51 233 710
<i>Fax:</i>	+387 51 233 711
<i>E-mail:</i>	info@advantisbroker.com
<i>Web:</i>	https://advantisbroker.com/
ORGAN KOJI JE ODOBRILO DOKUMENT	
<i>Poslovno ime:</i>	Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske
<i>Adresa:</i>	Vuka Karadžića br. 6, Banja Luka
<i>Telefon:</i>	+387 51 218 362; +387 51 218 356
<i>Fax:</i>	+387 51 218 361
<i>E-mail:</i>	kontakt@secrs.gov.ba
<i>Web:</i>	www.secrs.gov.ba
<i>Datum odobrenja Prospekta:</i>	05.07.2023. godine

„Skraćeni prospekt je potrebno čitati kao uvod u prospekt. Investitor bi svaku odluku o ulaganju u hartije od vrijednosti trebao zasnivati na razmatranju prospekta kao cjeline. Investitor može da izgubi dio ili cjelokupni uloženi kapital. Lica koja su sastavila skraćeni prospekt odgovaraju za naknadu štete ako skraćeni prospekt, uključujući i njegov prevod, dovodi u zabludu, ako je netačan ili nedosljedan u odnosu na druge dijelove prospekta, ili ako ne pruža ključne informacije investitoru kada se čita sa drugim dijelovima prospekta.“

1.2. Ključne informacije o Emitentu

1.2.1. Kratak opis emitenta hartija od vrijednosti:

KRATAK OPIS EMITENTA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI:	
<i>Puno poslovno ime:</i>	Triglav osiguranje, akcionarsko društvo
<i>Skraćeno poslovno ime:</i>	Triglav osiguranje, ad
<i>Sjedište i adresa:</i>	Ulica Prvog krajiškog korpusa broj 29, Banja Luka
<i>Pravni oblik:</i>	Otvoreno akcionarsko društvo
<i>JIB:</i>	4400883340003
<i>Propisi na osnovu kojih posluje:</i>	<ul style="list-style-type: none">• Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23)• Zakon o društvima za osiguranje Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 17/05, 1/06 - ispravka, 64/06, 74/10, 47/17 i 58/19)• Propisi Agencije za osiguranje RS
<i>Država u kojoj je Emitent osnovan:</i>	Bosna i Hercegovina
<i>Glavne djelatnosti Emitenta:</i>	65.12 - Ostalo osiguranje 66.21 - Procjena rizika i štete 66.29 - Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzionim fondovima
<i>Najveći akcionari Emitenta i podatak o licu koje ima direktni ili indirektni kontrolni položaj u Emitentu:</i>	<ul style="list-style-type: none">• TRIGLAV INT HOLDIŠKA DRUŽBA DOO – 100,00% učešća u osnovnom kapitalu. <p>Osnovni kapital Emitenta iznosi 9.334.000 KM.</p> <p>Direktni kontrolni položaj ima prethodno navedeni akcionar. Posjedovanjem učešća od 100% u osnovnom kapitalu Emitenta, naprijed navedeni osnivač ne ugrožava interese Emitenta.</p> <p>Ne postoji lice koje ima indirektni kontrolni položaj u Emitentu.</p>
<i>Identitet članova Uprave Emitenta:</i>	<ul style="list-style-type: none">• Janez Rožmarin - direktor i predsjednik Izvršnog odbora• Dragan Berić – član Izvršnog odbora• Dejan Vujičić – član Izvršnog odbora• Darko Popovski - predsjednik Upravnog odbora• Blaž Jakič - član Upravnog odbora,• Gregor Railić - član Upravnog odbora
<i>Identitet ovlaštenih revizora Emitenta:</i>	<ul style="list-style-type: none">• Deloitte d.o.o. Banja Luka, ovlašteni revizor Sabina Softić - revizorski izvještaj za 2020. godinu• Deloitte d.o.o. Sarajevo - Podružnica Banja Luka, ovlašteni revizor Sabina Softić - revizorski izvještaj za 2021. godinu• Deloitte d.o.o. Sarajevo - Podružnica Banja Luka, ovlašteni revizor Sabina Softić - revizorski izvještaj za 2022. godinu

1.2.2. Ključne istorijske informacije

U nastavku slijedi tabelarni prikaz skraćenih godišnjih finansijskih izvještaja Emitenta za 2022, 2021. i 2020. godinu.

Skraćeni bilans stanja	Iznos		
	31.12.2022.	31.12.2021.	31.12.2020.
Aktiva			
Stalna sredstva	19.627.008	17.793.011	15.442.556
Tekuća sredstva	8.213.531	7.368.250	9.560.236
Poslovna aktiva	27.840.539	25.161.261	25.002.792
Vanbilansna aktiva	2.545.674	13.856	143.584
Ukupna aktiva	30.386.213	25.175.117	25.146.376
Pasiva			
Ukupan kapital	10.367.322	8.299.763	9.004.987
Osnovni kapital	9.334.000	7.556.000	7.556.000
Emisiona premija	512.209	768.024	768.024
Rezerve iz dobitka	65.946	65.946	57.601
Nerealiz. dobiti po osnovu finan. sred. raspoloživih za prodaju	377.600	352.687	456.460
Nerealiz. gubici po osnovu finan. sred. raspoloživih za prodaju	6.168	9.278	0
Neraspoređeni dobitak	83.735	158.557	166.902
Gubitak	0	592.173	0
Dugoročna rezervisanja	171.952	154.010	246.987
Dugoročne obaveze	2.027.855	1.917.388	2.083.343
Kratkoročne obaveze	15.273.410	14.790.100	13.667.475
Poslovna pasiva	27.840.539	25.161.261	25.002.792
Vanbilansna pasiva	2.545.674	13.856	143.584
Ukupna pasiva	30.386.213	25.175.117	25.146.376

Skraćeni bilans uspjeha	Iznos		
	01.01 - 31.12.2022.	01.01 - 31.12.2021.	01.01 - 31.12.2020.
Poslovni prihodi	15.670.643	18.589.836	13.093.297
Poslovni rashodi	15.964.245	19.471.399	13.263.547
Poslovni dobitak/gubitak	-293.602	-881.563	-170.250
Finansijski prihodi	422.596	412.993	502.625
Finansijski rashodi	83.798	77.090	115.754
Dobitak/gubitak redovne aktivnosti	45.196	-545.660	216.621
Ostali prihodi i dobiti	248.419	113.626	162.188
Ostali rashodi i gubici	174.772	30.250	8.065
Dobitak/gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda	73.647	83.376	154.123
Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine	0	0	0
Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine	450	14.674	521
Prihodi od prom. račun. politika i ispravke greš. iz ranijih god.	22.410	0	388.135
Rashodi od prom. račun. politika i ispravke greš. iz ranijih god.	18.791	0	377.343
Gubitak poslovanja koje se obustavlja		74.805	
Dobitak/gubitak prije oporezivanja	122.012	-551.763	381.015
Neto dobitak/gubitak	83.735	-592.173	166.902
Dobici/gubici utvrđeni direktno u kapitalu	28.024	-113.052	-76.288
UKUPNA DOBIT/GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU	111.759	-705.225¹	90.614

¹ Emitent je u bilansu uspjeha za period 01.01 - 31.12.2021. godine napravio tehničku grešku (permutacija cifara) prilikom unosa iznosa ukupnog neto gubitka u obračunskom periodu, gdje je unio iznos od 705.525 KM umjesto 705.225 KM, te je to korigovao po nalogu regulatora (Agencije za osiguranje RS) u 2022. godini.

Skraćeni bilans tokova gotovine	Iznos		
	01.01 - 31.12.2022.	01.01 - 31.12.2021.	01.01 - 31.12.2020.
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	15.706.382	14.802.534	12.346.263
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	15.705.008	15.323.700	12.832.442
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti	1.374	-521.166	-486.179
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	1.753.309	4.219.971	3.332.744
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	4.021.012	3.512.250	5.839.124
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja	-2.267.703	707.721	-2.506.380
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	2.346.966	0	3.912.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	210.413	506.177	1.038.220
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja	2.136.553	-506.177	2.873.780
Ukupni prilivi gotovine	19.806.657	19.022.505	19.591.007
Ukupni odlivi gotovine	19.936.433	19.342.127	19.709.786
Neto priliv (odliv) gotovine	-129.776	-319.622	-118.779
Gotovina na početku obračunskog perioda	1.494.373	1.813.995	1.932.774
Gotovina na kraju obračunskog perioda	1.364.597	1.494.373	1.813.995

1.2.3. Rizici specifični za emitenta

Emitent je u svom poslovanju izložen sljedećim rizicima:

Osiguravajući rizici - Društvo je izloženo riziku osiguranja koji proizilaze iz ponude proizvoda osiguranja neživota: osiguranja nezgode, putničko-zdravstvenog osiguranja, auto kasko osiguranja, osiguranja od autoodgovornosti, transportnih osiguranja, osiguranja imovine, osiguranja od opšte građanske odgovornosti i osiguranja od različitih finansijskih gubitaka. Rizik osiguranja odnosi se na rizik od nastanka gubitka ili nepovoljne promjene u vrijednosti osiguravajućih obaveza usljed neodgovarajućih premija i pretpostavki, uvažavanih u obračunu tehničkih rezervacija. Premijski rizik, kao komponenta osiguravajućeg rizika, prisutan je u trenutku izdavanja polise, prije nego što se dogodi osigurani slučaj. Postoji rizik da će troškovi i štete koje će nastati biti veći od primljenih premija.

Društvo upravlja rizikom osiguranja kroz limite pribave, procedure odobravanja transakcija koje uključuju nove proizvode ili koje prelaze zadane limite, tarifiranje, dizajn proizvoda i upravljanje reosiguranjem. Upravljanje reosiguranjem definisano je ugovorom o reosiguranju koji je Društvo zaključilo sa reosiguravačem Triglav Re, društvom koje posluje unutar Grupe Triglav.

Tržišni rizici - Tržišni rizik je rizik od nastanka gubitka usljed nepovoljne promjene tržišnih varijabli koje mogu negativno uticati na finansijski položaj Društva. Negativni efekti mogu posredno ili neposredno da nastanu zbog promjenljivosti stepena i nepredvidljivosti tržišnih cijena sredstava i obaveza. Društvo u sklopu upravljanja tržišnim rizicima uvažava one finansijske instrumente koji utiču na vrijednost njegovih sredstava i obaveza te strukturnu neusklađenost njegovih sredstava i obaveza. Najznačajniji elementi tržišnih rizika koji su vezani za Emitenta su: rizik tržišne koncentracije, rizik promjene kamatnih stopa, rizik raspona, valutni rizik, rizik promjene cijena nekretnina i rizik promjene cijena vlasničkih hartija od vrijednosti.

Kreditni rizici - Kreditni rizik je rizik od nastanka gubitka koji je posljedica dužnikove nemogućnosti da iz bilo kojeg razloga ispuni svoje finansijske i ugovorne obaveze djelimično ili u potpunosti. Izloženost Društva kreditnom riziku dolazi od sljedećih finansijskih sredstava, odnosno imovine:

- dugoročni finansijski plasmani;
- kratkoročni finansijski plasmani;
- potraživanja.

Kada su u pitanju potraživanja, najveći dio izloženosti Emitenta čine potraživanja po osnovu premije, a to je posljedica opšte nelikvidnosti tržišta i relativno slabe platežne moći osiguranika.

Likvidonosni rizici - Likvidnosni rizik je rizik nastanka gubitka u slučaju da Društvo nije u mogućnosti da podmiruje sve dospjele obaveze, odnosno ako je prisiljeno da obezbjeđuje potrebna sredstva sa znatno višim troškovima od uobičajenih. Društvo ima zakonsku obavezu izračuna koeficijenta kratkoročne likvidnosti koji se računa na dnevnoj bazi, a izvještaj o likvidnosti se šalje regulatoru posljednjeg radnog

dana u mjesecu, sa pregledom za sve dane u tom mjesecu. Pored toga, Društvo je usvojilo Metodologiju upravljanja likvidnosnim rizicima, po kojoj računa koeficijent strukturne likvidnosti.

Operativni rizici - Operativni rizik nastaje uslijed nedostataka ili grešaka (namjernih ili nenamjernih) u radu internih procesa, kontrola, sistema i ljudi ili vanjskih događaja. Definisane takođe obuhvata informacijske rizike, procesne pravne rizike, rizike usklađenosti, te rizik postupanja i modelski rizik, a ne obuhvata strateške rizike, kao ni sve rizike od gubitka ugleda (reputacijske rizike). U operativne rizike izuzetno mogu pripadati i rizici od strateških odluka, ali samo u slučajevima kad su usvojene strateške odluke neusklađene sa zakonodavstvom, regulatornim propisima, internim pravilima ili etičkim normama. Operativni rizik uključuje i rizik neodgovarajućeg planiranja, uspješnog provođenja projekata i efikasnog izvođenja izdvojenih poslova. Društvo ove rizike smanjuje sistemom jasno definiranih nadležnosti i odgovornosti, standardizacijom postupaka, te periodičnim razmatranjem i analizom promjena u poslovanju i poslovnim procesima.

1.3. Ključne informacije o hartijama od vrijednosti koje se uvrštavaju

1.3.1. Kratak opis hartija od vrijednosti koje se uvrštavaju u trgovanje na Banjalučkoj berzi

KRATAK OPIS HARTIJA OD VRIJEDNOSTI KOJE SE UVRŠTAVAJU U TRGOVANJE NA BANJALUČKOJ BERZI	
<i>Vrsta hartija od vrijednosti:</i>	Redovne (obične) akcije
<i>Klasa:</i>	Klasa „A“
<i>Broj akcija:</i>	889
<i>Nominalna vrijednost po akciji:</i>	2.000,00 KM
<i>Ukupna nominalna vrijednost emisije:</i>	1.778.000,00 KM
<i>ISIN kod:</i>	BA100KKOSRA2
<i>Emitovane hartije od vrijednosti Emitenta:</i>	<p>Emitent je do sada emitovao devet emisija redovnih akcija i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.000 redovnih akcija iz prve emisije, klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 2.000 KM, u ukupnom iznosu 2.000.000 KM; • 2.900 redovnih akcija iz druge emisije klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 2.000 KM, u ukupnom iznosu 5.800.000 KM; • 1.500 redovnih akcija iz treće emisije klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 2.000 KM, u ukupnom iznosu 3.000.000 KM; • 328 redovnih akcija iz četvrte emisije klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 2.000 KM, u ukupnom iznosu 656.000 KM (smanjenje osnovnog kapitala); • 2.450 redovnih akcija iz pete emisije klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 2.000 KM, u ukupnom iznosu 4.900.000 KM; • 1.805 redovnih akcija iz šeste emisije klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 2.000 KM, u ukupnom iznosu 3.610.000 KM (smanjenje osnovnog kapitala); • 973 redovnih akcija iz sedme emisije klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 2.000 KM, u ukupnom iznosu 1.946.000 KM; • 1.000 redovnih akcija iz osme emisije klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 2.000 KM, u ukupnom iznosu 2.000.000 KM; • 889 redovnih akcija iz devete emisije klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 2.000 KM, u ukupnom iznosu 1.778.000 KM.
<i>Prava sadržana u hartijama od vrijednosti:</i>	<ul style="list-style-type: none"> • učešće u radu Skupštine akcionara; • glasa na Skupštini akcionara; • pravo na isplatu dividendi nakon isplate dividendi na sve izdate povlaštene akcije u punom iznosu;

	<ul style="list-style-type: none"> • učešće u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji društva, a nakon isplate povjericima i akcionarima bilo kojih povlaštenih akcija; • pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija; • pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom; • sva ostala prava utvrđena pozitivnim propisima.
<i>Relativna nadređenost hartija od vrijednosti u strukturi kapitala Emitenta u slučaju nesolventnosti, uključujući podatke o nivou podređenosti hartija od vrijednosti:</i>	Sve obične (redovne) akcije nose ista prava.
<i>Ograničenja slobode prenosivosti hartija od vrijednosti:</i>	Bez ograničenja prenosivosti
<i>Politike dividende ili isplate:</i>	Emitent nema usvojenu politiku dividende ili isplate.
<i>Tržište:</i>	Slobodno

1.3.2. Faktori rizika vezani za hartije od vrijednosti

Cjenovni rizik - odnosi se na mogućnost negativnog uticaja na imaoca akcije usljed promjene cijene akcije. Opšti rizik promjene cijene akcije je rizik gubitka imaoca akcije koji proizilazi iz promjene cijena pojedinog finansijskog instrumenta usljed većih promjena na tržištu kapitala nezavisno od bilo koje specifične karakteristike akcije (opšta recesija, nepovoljni vremenski uticaji, prirodne katastrofe i sl.).

Rizik isplate dividendi – politika dividendi zavisi od mnogo faktora poput rezultata poslovanja, budućih prihoda, finansijskog položaja, novčanog toka, regulatornih ograničenja, kapitalnih izdataka i drugih činilaca, stoga Emitent ne može dati nikakve garancije da će dividenda u budućnosti biti isplaćena.

Rizik likvidnosti – predstavlja rizik konverzije akcija u likvidna sredstva, odnosno rizik da nije moguće u kratkom periodu i bez većih gubitaka konvertovati akcije u likvidna sredstva. Navedeni rizik se odnosi na mogućnost ostvarivanja gubitka usljed nemogućnosti prodaje akcija po tržišnoj cijeni zbog tržišnih poremećaja ili nedovoljne dubine tržišta.

Rizik procjene - svaki potencijalni investitor zainteresovan za kupovinu akcija Emitenta mora da utvrdi, na osnovu sopstvene nezavisne procjene i na bazi profesionalnih savjeta koje smatra odgovarajućim u datim okolnostima, da li je potencijalna odluka o kupovini akcija odgovarajuća i prihvatljiva investicija.

Poreski rizik – Investitor mora prihvatiti činjenicu da Emitent ne može garantovati da u budućnosti neće biti novih poreza vezanih za prava iz i u vezi sa običnim akcijama.

1.4. Ključne informacije o emisiji čije su akcije predmet uvrštavanja

Devetom emisijom akcija, ponudom koja je upućena investitorima koji će za upisane hartije od vrijednosti (HOV) uplatiti iznos od najmanje 100.000 KM po investitoru za svaku pojedinačnu ponudu, bez obaveze objavljivanja prospekta, emitovano je ukupno 889 redovnih akcija, klase „A“, pojedinačne nominalne vrijednosti 2.000,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 1.778.000 KM. Prodajna cijena po akciji iznosila je 2.200,00 KM.

Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske je dana 13.07.2022. godine donijela Rješenje kojim je utvrđeno da su ispunjeni uslovi za sprovođenje postupka devete emisije akcija, broj: 01-UP-31-366-2/22.

Upis akcija iz ove emisije počeo je trećeg radnog dana od dana prijema Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o ispunjenosti uslova za sprovođenje postupka devete emisije (dan prijema je 14.07.2022. godine), odnosno 19.07.2022. godine. Rok za upis i uplatu je bio sedam dana.

Investitor TRIGLAV INT, d.o.o., Dunajska cesta 22, Ljubljana je upisao 20.07.2022. godine, te uplatio 21.07.2022. godine cjelokupnu količinu ponuđenih akcija, čime je završen upis i uplata.

Devetom emisijom akcija Emitenta, ukupno je upisano i uplaćeno 889 akcija, odnosno 100% od emitovanog broja akcija, po cijeni od 2.200,00 KM po akciji, ukupne prodajne vrijednosti emisije 1.955.800 KM, ukupne nominalne vrijednosti 1.778.000 KM.

Redovne (obične) akcije klase „A“, koje glase na ime, daju sljedeća prava:

- Pravo na učešće u radu Skupštine akcionara;
- Pravo glasa na Skupštini akcionara;
- Pravo na isplatu dividendi nakon isplate dividendi na sve izdate povlaštene akcije u punom iznosu;
- Pravo na učešće u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji društva, a nakon isplate povjeriocima i akcionarima bilo kojih povlaštenih akcija;
- Pravo pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija;
- Pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom;
- Sva ostala prava utvrđena pozitivnim propisima.

Dana 27.07.2022. godine Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske izdala je rješenje kojim se deveta emisija redovnih (običnih) akcija proglašava uspješnom i upisuje u Registar emitenata, broj: 01-UP-31-366-5/22.

Deveta emisija se vršila bez korištenja prava prečeg sticanja akcija.

Upis akcija vršio se u prostorijama agenta emisije „Advantis Broker“ a.d. Banja Luka, u ulici Krajiških brigada 113, 78 000 Banja Luka, svakim radnim danom, u periodu od 8 do 16 časova, potpisivanjem izjave o upisu akcija devete emisije (upisnica) u pet primjeraka, od kojih dva primjerka pripadaju kupcu. Upis se mogao vršiti lično ili preko punomoćnika za fizičko, odnosno zakonskog zastupnika za pravno lice uz prilaganje punomoći, odnosno ovlaštenja i stavljanja na uvid identifikacionog dokumenta.

Uplata akcija se vršila u konvertibilnim markama (KM), na poseban privremeni račun za deponovanje uplata po osnovu kupovine emitovanih akcija, otvoren kod RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA Glavna Filijala Banja Luka, Ulica Vase Pelagića br. 2, broj računa: 161000002090361.

Emitent je očekivao da će, postojeći akcionar TRIGLAV INT, doo, koji je ujedno u 100% vlasnik redovnih akcija Emitenta, a kojem je deveta emisija i bila upućena upisati i uplatiti akcije iz navedene emisije i da neće doći do razvodnjavanja vlasničke strukture nakon ove emisije akcija.

Jedinstveni prospekt devete emisije redovnih (običnih) akcija je dostupan u prostorijama Emitenta i Agentu emisije, kao i na internet stranicama Emitenta: (<https://www.triglav.ba/>). Agentu emisije: (<https://advantisbroker.com/>) i Banjalučke berze: (www.blberza.com) najmanje 10 godina od dana njegovog objavljivanja.

Nakon što je deveta emisija akcija registrovana 01.08.2022. godine u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Banjalučka berza je 01.08.2022. godine izvršila povećanje broja akcija Emitenta za 889 redovnih akcija, te nakon toga ukupan broj redovnih akcija je 4.667.

Ukupni troškovi emisije nisu prešli 0,7% nominalne vrijednosti emisije. Emitent/Agent emisije nije naplaćivao troškove investitorima za kupovinu redovnih (običnih) akcija. Prodajna cijena po kojoj je investitor (jedini akcionar) izvršio upis i uplatu iznosila je 2.200,00 KM po jednoj akciji.

Povećanje kapitala izdavanjem akcija iz devete emisije imalo je za cilj pribavljanje dodatnog kapitala, radi obezbjeđenja adekvatnog kapitala za obavljanje djelatnosti iz grupe neživotnih osiguranja, a u skladu sa Pravilnikom o načinu obračuna kapitala i adekvatnosti kapitala društava za osiguranje (Službeni glasnik Republike Srpske br. 89/19).

Sredstva prikupljena emisijom akcija koristila su se u skladu sa odlukama uprave Emitenta. Očekivani efekti investiranja su se prevashodno odnosili na poboljšanje finansijske pozicije Emitenta i omogućavanje generalnog poboljšanja poslovanja Emitenta, što se i desilo i moguće je vidjeti iz finansijskih izvještaja Emitenta na 31.12.2022. godine

Ova emisija akcija nije podlijegala sporazumu o preuzimanju emisije i ne postoje nikakvi sukobi interesa koji se odnose na uvrštenje akcija u trgovanje, niti su postojali sukobi interesa vezani za ponudu akcija iz ove emisije.

2. FAKTORI RIZIKA

2.1. Faktori rizika Emitenta

Djelatnost osiguranja je povezana sa velikim brojem različitih vrsta rizika koji su konstantno prisutni i koji se mogu realizovati sa različitim intenzitetima. Pod rizikom se podrazumijeva vjerovatnoća nastanka negativnih efekata na poslovni i finansijski rezultat i položaj društva za osiguranje.

Osnovne vrste rizika kojima se Društvo u svom poslovanju izlaže su:

1. osiguravajući rizici,
2. tržišni rizici,
3. kreditni rizici,
4. likvidnosni rizici,
5. operativni rizici.

Upravljanje rizicima u Društvu zasnovano je na Strategiji preuzimanja i upravljanja rizicima te pripadajućim politikama i metodologijama upravljanja rizicima. Poštujući regulatorni okvir Agencije za osiguranje Republike Srpske, zakonske i podzakonske akte, Strategija je zasnovana na regulatornom okviru Solventnost II, koji je obavezan za osiguravajuća društva koja djelatnost obavljaju na teritoriji Evropske unije.

Agencija za osiguranje Republike Srpske, u skladu sa Zakonom o društvima za osiguranje ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 17/05, 1/06 - ispravka, 64/06, 74/10, 47/17 i 58/19), kao regulatorno i nadzorno tijelo kontinuirano prati poslovanje društva za osiguranje koje je obavezno obezbijediti u poslovanju da kapital društva bude uvijek, u svakom trenutku, usklađen sa rizicima koje društvo preuzima iz ugovora o osiguranju, odnosno da bude veći ili jednak od iznosa propisanog Zakonom o društvima za osiguranje.

Regulatornu kapitalnu adekvatnost kapitala Društvo izračunava u skladu sa Zakonom o društvima za osiguranje ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 17/05, 1/06 - ispravka, 64/06, 74/10, 47/17 i 58/19) i Pravilnikom o elementima i kontroli margine solventnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 103/12) prema režimu Solventnost 1.

KAPITALSKA ADEKVATNOST	31.12.2022	31.12.2021	Limit	Vrsta limita
Raspoloživi kapital	9.224.557	7.290.770		
SCR	7.000.000	6.000.000		
SCR količnik po S1	131,78%	121,51%	100%	Zakon

Društvo je, kao i u ranijem periodu, na dan 31.12.2022. godine zadržalo nivo adekvatnosti kapitala koji je iznad propisane adekvatnosti.

U skladu sa Pravilnikom o načinu obračuna kapitala i adekvatnosti kapitala društava za osiguranje ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 89/19) Agencije za osiguranje Republike Srpske, 17.07.2022. godine, stupila je na snagu odredba iz člana 10 kojom je definisano da minimalni kapital ne može biti manji od 4 miliona KM za vrste osiguranja od 10. do 15.), čime ukupni kapital Društva mora biti minimalno 7 miliona KM. Odlukom o povećanju osnovnog kapitala koja je donesena 22.06.2022. godine kapital Društva je povećan za 1.778.000 KM. U skladu sa navedenim, u odnosu na 2021. godinu, došlo je značajnog rasta kapitalne adekvatnosti usljed navedenog povećanja osnovnog kapitala (dokapitalizacije).

Društvo, za potrebe Solventnosti 2 (u daljem tekstu: S2), izračunava kapitalnu adekvatnost na osnovu standardne formule i Delegirane Uredbe Komisije (EU).

KAPITALSKA ADEKVATNOST	31.12.2022	31.12.2021	Limit	Vrsta limita
Osnovna sredstva za pokriće SCR	13.179.441	7.690.302		
SCR po S2	10.120.384	8.641.724		
SCR količnik po S2	130,23%	88,99%	110%	Apetit

Kao što se može uočiti, na 31.12.2022. godine, prema režimu S2, Društvo je imalo dovoljno raspoloživog kapitala za pokriće kapitalnih zahtjeva u skladu sa istim a zabilježeni tzv. 'solvency ratio' je i viši od apsolutnog željenog minimuma.

U odnosu na isti period prošle godine kapitalna adekvatnost je značajno povećana uz veći rast raspoloživih sredstava (rast sredstava usljed dokapitalizacije i smanjenja najbolje ocjene rezervi) od rasta zahtjeva za kapitalom (rast tržišnih rizika – ulaganje u obveznice).

Sve dok je na snazi režim Solventnost 1, eventualna prekoračenja prema režimu S2 su definisana u cilju poboljšanog (unaprijeđenog) upravljanja kapitalom, odnosno informativnog su karaktera i eventualne aktivnosti se tretiraju kao potencijalne.

U nastavku je dat detaljan pregled profila rizika Društva, odnosno pojedinačni pregled rizika kojima se Društvo u svom poslovanju izlaže.

1. Osiguravajući rizici

Društvo je izloženo riziku osiguranja koji proizilaze iz ponude proizvoda osiguranja neživota: osiguranja nezgode, putničko-zdravstvenog osiguranja, auto kasko osiguranja, osiguranja od autoodgovornosti, transportnih osiguranja, osiguranja imovine, osiguranja od opšte građanske odgovornosti i osiguranja od različitih finansijskih gubitaka.

Rizik osiguranja odnosi se na rizik od nastanka gubitka ili nepovoljne promjene u vrijednosti osiguravajućih obaveza usljed neodgovarajućih premija i pretpostavki, uvažavanih u obračunu tehničkih rezervacija. Premijski rizik, kao komponenta osiguravajućeg rizika, prisutan je u trenutku izdavanja polise, prije nego što se dogodi osigurani slučaj. Postoji rizik da će troškovi i štete koje će nastati biti veći od primljenih premija.

Društvo upravlja rizikom osiguranja kroz limite pribave, procedure odobravanja transakcija koje uključuju nove proizvode ili koje prelaze zadane limite, tarifiranje, dizajn proizvoda i upravljanje reosiguranjem. Upravljanje reosiguranjem definisano je ugovorom o reosiguranju koji je Društvo zaključilo sa reosiguravačem Triglav Re, društvom koje posluje unutar Grupe Triglav.

Imajući u vidu prethodno navedeno, Emitent procjenjuje važnost ovog rizika kao **VISOK²**.

2. Tržišni rizici

Tržišni rizik je rizik od nastanka gubitka usljed nepovoljne promjene tržišnih varijabli koje mogu negativno uticati na finansijski položaj Društva. Negativni efekti mogu posredno ili neposredno da nastanu zbog promjenljivosti stepena i nepredvidljivosti tržišnih cijena sredstava i obaveza.

Društvo u sklopu upravljanja tržišnim rizicima uvažava one finansijske instrumente koji utiču na vrijednost njegovih sredstava i obaveza te strukturnu neusklađenost njegovih sredstava i obaveza.

Najznačajniji elementi tržišnih rizika koji su vezani za Emitenta su: rizik tržišne koncentracije, rizik promjene kamatnih stopa, rizik raspona, valutni rizik, rizik promjene cijena nekretnina i rizik promjene cijena vlasničkih hartija od vrijednosti.

a. Rizik tržišne koncentracije

Rizik tržišne koncentracije je dodatni rizik od nastanka gubitka, koji se može pojaviti usljed nedovoljne diverzifikacije portfolija ulaganja ili veće izloženosti riziku neplaćanja od strane jednog izdavača vrijednosnih papira, odnosno drugih finansijskih instrumenata ili grupe povezanih izdavača.

Zahtjev za kapitalom na dan 31.12.2022. godine u dijelu tržišnog rizika koncentracije povećao se u odnosu na prethodnu godinu prvenstveno usljed rasta vrijednosti ulaganja u obveznice (cca +2.5 miliona KM).

Imajući u vidu prethodno navedeno, Emitent procjenjuje važnost ove vrste tržišnog rizika kao **SREDNJI**.

² Kvalitativna ljestvica za procjenu važnosti faktora rizika ima vrijednosti: niska, srednja ili visoka.

b. Rizik promjene kamatnih stopa

Rizik od promjene kamatne stope ili kamatni rizik je rizik od nastanka gubitka zbog promjenjivosti kamatne stope koji utiče na promjene vrijednosti kamatno osjetljivih stavki sredstava i obaveza.

Zahtjev za kapitalom u dijelu izloženosti riziku kamatne stope veći je za 3,78 puta veći usljed značajnog rasta izloženosti kamatno osjetljivim sredstvima (ulaganje u obveznice) dok su kamatno osjetljive obaveze manje.

Imajući u vidu prethodno navedeno, Emitent procjenjuje važnost ove vrste tržišnog rizika kao **SREDNJI**.

c. Rizik raspona

Razlika između profitabilnosti kreditno rizikovanih i nerizikovanih (odnosno skoro nerizikovanih) hartija od vrijednosti naziva se kreditni raspon (kreditna marža - credit spread). Kreditne marže se mijenjaju s obzirom na percepciju ulagača, odnosno rizičnošću pojedinačne vrste investicije, odnosno izdavača. Kreditni raspon (marža) je dodatni prinos koji investitor zahtijeva zbog povećanog rizika ili zbog dugoročnosti, loše bonitetne ocjene, nelikvidnosti itd.

Izloženost riziku kreditnog raspona, na kraju 2022. godine se značajno povećala u odnosu na prethodnu godinu (veća ulaganja koja se odnose na ulaganje u obveznice Republike Srpske).

Imajući u vidu prethodno navedeno, Emitent procjenjuje važnost ovih rizika kao **SREDNJI**.

d. Valutni rizik

Valutni rizik je rizik od gubitka koji nastaje zbog nepovoljne promjene deviznih kurseva. Na visinu valutnog rizika utiču visina otvorene devizne pozicije u stranoj valuti (tj. valutna neusklađenost sredstava i obaveza), nepostojanost pojedinačnih deviznih kurseva i likvidnost tržišta za pojedinačne valute, što su i glavni elementi valutnog rizika.

Društvo je na 31.12.2022. godine zabilježilo smanjenje zahtjeva za kapitalom usljed manje izloženosti riziku uzrokovane manjom razlikom između EUR sredstava i obaveza (veći rast EUR sredstava od rasta EUR obaveza).

Imajući u vidu prethodno navedeno, Emitent procjenjuje važnost ove vrste tržišnog rizika kao **NIZAK**³.

e. Rizik promjene cijena nekretnina

U 2022. godini, u odnosu na prethodnu godinu, zabilježeno je smanjenje usljed promjene strukture ulaganja u nekretnine (manja vrijednost ulaganja u prava na nekretnine (cca -122 hiljade KM) kao i vrijednost nekretnina za vlastitu potrebu (cca +41 hiljadu KM).

Imajući u vidu prethodno navedeno, Emitent procjenjuje važnost ove vrste tržišnog rizika kao **NIZAK**.

f. Rizik promjene cijena vlasničkih hartija od vrijednosti

Rizik promjene cijena vlasničkih hartija od vrijednosti proizilazi iz izloženosti prema vlasničkim hartijama od vrijednosti i definiše se kao osjetljivost vrijednosti sredstava i obaveza na nepovoljne promjene vrijednosti ili nepredvidljivost tržišnih cijena vlasničkih hartija od vrijednosti.

Društvo nije u bitnoj mjeri izloženo ovom riziku, koji predstavlja finansijska ulaganja u zavisna društva i u akcije, i na 31.12.2022. godine nije zabilježena bitnija promjena u odnosu na prethodnu godinu.

Imajući u vidu prethodno navedeno, Emitent procjenjuje važnost ove vrste tržišnog rizika kao **NIZAK**.

3. Kreditni rizici

Kreditni rizik je rizik od nastanka gubitka koji je posljedica dužnikove nemogućnosti da iz bilo kojeg razloga ispuni svoje finansijske i ugovorne obaveze djelimično ili u potpunosti. Izloženost Društva kreditnom riziku dolazi od sljedećih finansijskih sredstava, odnosno imovine:

³ Kvalitativna ljestvica za procjenu važnosti faktora rizika ima vrijednosti: niska, srednja ili visoka.

- dugoročni finansijski plasmani;
- kratkoročni finansijski plasmani;
- potraživanja.

Kada su u pitanju potraživanja, najveći dio izloženosti Emitenta čine potraživanja po osnovu premije, a to je posljedica opšte nelikvidnosti tržišta i relativno slabe platežne moći osiguranika.

U odnosu na isti period prošle godine izloženost kreditnim rizicima izražena zahtjevima za kapitalom veća je zbog veće standardne devijacije u okviru izračuna zahtjeva za kapitalom tipa 1 u dijelu reosiguranja te većih nedospjelih potraživanja i time veće izloženosti tipu 2.

Imajući u vidu prethodno navedeno, Emitent procjenjuje važnost ovog rizika kao **SREDNJI**.

4. Likvidonosni rizici

Likvidnosni rizik je rizik nastanka gubitka u slučaju da Društvo nije u mogućnosti da podmiruje sve dospjele obaveze, odnosno ako je prisiljeno da obezbjeđuje potrebna sredstva sa znatno višim troškovima od uobičajenih.

Društvo ima zakonsku obavezu izračuna koeficijenta kratkoročne likvidnosti koji se računa na dnevnoj bazi, a izvještaj o likvidnosti se šalje regulatoru posljednjeg radnog dana u mjesecu, sa pregledom za sve dane u tom mjesecu. Pored toga, Društvo je usvojilo Metodologiju upravljanja likvidnosnim rizicima, po kojoj računa koeficijent strukturne likvidnosti.

Društvo, prati rizik likvidnosti putem praćenja regulatornog koeficijenta likvidnosti i praćenjem tzv. sekundarnih indikatora likvidnosti: udio likvidnih sredstava u neto osiguravajućim-tehničkim rezervama i udio likvidnih sredstava u ukupnim obavezama Društva.

Parametri za izračun regulatornog koeficijenta likvidnosti definisani su Pravilnikom o načinu utvrđivanja i praćenja likvidnosti društava za osiguranje i reosiguranje Agencije za osiguranje Republike Srpske („Skubeni glasnik Republike Srpske“, br. 38/15) . Izračun sekundarnih indikatora likvidnosti zasniva se na jedinstvenoj metodologiji za definisanje likvidnih sredstava Grupe Triglav.

Definisanje stepena likvidnosti finansijskih sredstava zasniva se na pravilima definisanja hijerarhije fer vrijednosti u tri nivoa:

- vrednovanje na osnovu kotiranih cijena na funkcionalnim tržištima,
- vrednovanje na osnovu cijena zasnovanih na javno dostupnim tržišnim podacima i
- vrednovanje na osnovu cijena koje nisu dostigle gore navedene standarde.

Regulatorni koeficijent likvidnosti	31.12.2022	31.12.2021.	Limit
Koeficijent likvidnosti	3,92	2,14	>1

Likvidnost Društva je na zadovoljavajućem nivou, odnosno likvidnost Društva nije ugrožena u posmatranim periodima.

Plan likvidnosti se izrađuje na mjesečnom nivou, do 10. u mjesecu za tekući mjesec te se detaljno planira odliv sredstava po osnovu plaćanja obaveza iz poslova reosiguranja.

Imajući u vidu prethodno navedeno, Emitent procjenjuje važnost ovog rizika kao **NIZAK**.

5. Operativni rizici

Operativni rizik nastaje uslijed nedostataka ili grešaka (namjernih ili nenamjernih) u radu internih procesa, kontrola, sistema i ljudi ili vanjskih događaja. Definisanje takođe obuhvata informacijske rizike, procesne pravne rizike, rizike usklađenosti, te rizik postupanja i modelski rizik, a ne obuhvata strateške rizike, kao ni sve rizike od gubitka ugleda (reputacijske rizike).

U operativne rizike izuzetno mogu pripadati i rizici od strateških odluka, ali samo u slučajevima kad su usvojene strateške odluke neusklađene sa zakonodavstvom, regulatornim propisima, internim pravilima ili etičkim normama. Operativni rizik uključuje i rizik neodgovarajućeg planiranja, uspješnog provođenja projekata i efikasnog izvođenja izdvojenih poslova.

Društvo ove rizike smanjuje sistemom jasno definiranih nadležnosti i odgovornosti, standardizacijom postupaka, te periodičnim razmatranjem i analizom promjena u poslovanju i poslovnim procesima.

Imajući u vidu prethodno navedeno, Emitent procjenjuje važnost ovog rizika kao **NIZAK**.

2.2. Faktori rizika harije od vrijednosti

1. Cjenovni rizik

Odnosi se na mogućnost negativnog uticaja na imaoca akcije usljed promjene cijene akcije. Opšti rizik promjene cijene akcije je rizik gubitka imaoca akcije koji proizilazi iz promjene cijena pojedinog finansijskog instrumenta usljed većih promjena na tržištu kapitala nezavisno od bilo koje specifične karakteristike akcije (opšta recesija, nepovoljni vremenski uticaji, prirodne katastrofe i sl.).

S obzirom na to da su u pitanju akcije otvorenog akcionarskog društva koje će biti kotirane na Banjalučkoj berzi, one su podložne uticaju tržišnih rizika koji se oslikavaju u njihovoj tržišnoj cijeni.

Uzroci fluktuacije cijena mogu biti promjenljive prirode, posebno:

- događaji specifični za Emitenta (negativno ili pozitivno poslovanje kompanije),
- trendovi specifični za industrijske sektore (negativna ili pozitivna ekonomska kretanja u pojedinim sektorima privrede),
- opšti ekonomski faktori (npr. pozitivna ili negativna ciklična kretanja) i sl.

Imajući u vidu prethodno navedeno, Emitent procjenjuje važnost ovog rizika kao **VISOK**.

2. Rizik isplate dividendi

Politika dividendi zavisi od mnogo faktora poput rezultata poslovanja, budućih prihoda, finansijskog položaja, novčanog toka, regulatornih ograničenja, kapitalnih izdataka i drugih činilaca, stoga Emitent ne može dati nikakve garancije da će dividenda u budućnosti biti isplaćena.

Imajući u vidu prethodno navedeno, Emitent procjenjuje važnost ovog rizika kao **SREDNJI**.

3. Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti predstavlja rizik konverzije akcija u likvidna sredstva, odnosno rizik da nije moguće u kratkom periodu i bez većih gubitaka konvertovati akcije u likvidna sredstva. Drugim riječima, predstavlja nemogućnost „izlaska iz pozicije“ odnosno prodaje instrumenta na sekundarnom tržištu putem Banjalučke berze.

Navedeni rizik dovodi do mogućnosti ostvarivanja gubitka usljed nemogućnosti prodaje akcija po tržišnoj cijeni zbog tržišnih poremećaja ili nedovoljne dubine tržišta.

Imajući u vidu prethodno navedeno, Emitent procjenjuje važnost ovog rizika kao **SREDNJI**.

4. Rizik procjene

Svaki potencijalni investitor zainteresovan za kupovinu akcija Emitenta mora da utvrdi, na osnovu sopstvene nezavisne procjene i na bazi profesionalnih savjeta koje smatra odgovarajućim u datim okolnostima, da li je potencijalna odluka o kupovini akcija odgovarajuća i prihvatljiva investicija.

Imajući u vidu prethodno navedeno, Emitent procjenjuje važnost ovog rizika kao **SREDNJI**.

5. Poreski rizik

Rizik promjene poreskih propisa predstavlja vjerovatnoću da se poreski propisi promjene na način koji bi negativno uticao na prinos. Navedeni rizik je u potpunosti izvan nadzora i uticaja Emitenta.

U nastavku su detaljnije opisane poreske odredbe koje se vezuju za hartije od vrijednosti koje se uvrštavaju i za poreski rizik.

Prema članu 8. stav (4) tačka 13 Zakona o porezu na dohodak (Službeni glasnik Republike Srpske br. 60/15, 5/2016 - ispr., 66/18, 105/19, 123/20, 49/21, 119/21 i 56/22), porez na dohodak se ne plaća na prihod od dividende i udjela u dobiti privrednog društva.

Kapitalni dobiti/gubici ostvareni pri prodaji hartija od vrijednosti ulaze u obračun poreske osnovice u poreskom bilansu.

Prema članu 3, stav 1, tačka 5) Zakonu o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 60/15, 5/16-ispr, 66/18, 105/19, 123/20, 49/21, 119/21 i 56/22), porez na dohodak fizičkih lica se obračunava i plaća od kapitalnih dobitaka.

Stopa poreza na dohodak u ovom slučaju, u Republici Srpskoj, iznosi 13%.

Shodno Zakonu o porezu na dobit u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 94/15, 1/17 i 58/19), pravna lica koja posjeduju akcije, u slučaju prodaje akcija po cijeni višoj od nabavne, ostvarena razlika, odnosno kapitalna dobit uključuje se u poresku osnovicu za plaćanje poreza na dobit. Stopa poreza na dobit u Republici Srpskoj iznosi 10%.

Investitor mora prihvatiti činjenicu da Emitent ne može garantovati da u budućnosti neće biti novih poreza vezanih za prava iz i u vezi sa običnim akcijama.

Imajući u vidu prethodno navedeno, Emitent procjenjuje važnost ovog rizika kao **SREDNJI**.

3. DOKUMENT O REGISTRACIJI ZA VLASNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

3.1. Odgovorna lica, informacije o trećim licima, stručni izvještaji i odobrenje nadležnog organa

3.1.1. Lica odgovorna za podatke

Za sve informacije i podatke prikazane u ovom Jedinstvenom prospektu, odgovoran je direktor Emitenta, Janez Rožmarin.

3.1.2. Izjava odgovornih lica

„Potvrđujem da, prema mojim saznanjima, informacije sadržane u Jedinstvenom prospektu odgovaraju činjenicama te da u Jedinstvenom prospektu nisu izostavljene informacije koje bi mogle da utiču na njegov sadržaj.“

Janez Rožmarin

direktor

3.1.3. Izvještaji stručnjaka

Ovaj dokument, pored informacija dobijenih od strane Emitenta, sadrži revizorske izvještaje za 2020, 2021. i 2022. godinu.

Autor izvještaja	Izvještaj	Poslovna adresa
Deloitte d.o.o. Banja Luka, ovlašteni revizor Sabina Softić	Revizorski izvještaj za 2020. godinu	Braće Mažar i majke Marije 58 i 60, Banja Luka
Deloitte d.o.o. Sarajevo - Podružnica Banja Luka, ovlašteni revizor Sabina Softić	Revizorski izvještaj za 2021. godinu	Braće Mažar i majke Marije 58 i 60, Banja Luka
Deloitte d.o.o. Sarajevo - Podružnica Banja Luka, ovlašteni revizor Sabina Softić	Revizorski izvještaj za 2022. godinu	Ivana Franje Jukića 2, Banja Luka

Navedeni revizorski izvještaji su izrađeni na zahtjev Emitenta. Autor revizorskih izvještaja je upoznat da će se izvještaji uključiti u ovaj dokument.

3.1.4. Informacije koje potiču od trećih lica

Osim izvještaja koji su izrađeni od strane lica navedenog pod tačkom 3.1.3. ovog dokumenta, u ovaj dokument nije uključeno mišljenje/izvještaj/informacija čiji je izvor treće lice.

Informacije iz prethodno pomenutih izvještaja su tačno prenesene i prema saznanjima kojima Emitent raspolaže i njegovim provjerama informacija koje su objavila treća lica, nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije bile netačne ili obmanjujuće.

3.1.5. Izjave

- Ovaj prospekt odobren je od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.
- Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske potvrđuje samo da je Emitent postupio u skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti i da prospekt sadrži sve elemente utvrđene zakonom i propisima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, te da Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske ne odgovara za istinitost, tačnost i potpunost podataka.
- Za istinitost, tačnost i potpunost prospekta odgovorni su Emitent, ovlašćeno lice Emitenta i revizor.
- Za štetu koja je nastala zbog neistinitih, netačnih i nepotpunih podataka u prospektu solidarno su odgovorni Emitent, ovlašćena lica Emitenta i revizor.
- Odobrenje ovog prospekta ne bi se trebalo smatrati odobrenjem Emitenta na kojeg se ovaj dokument odnosi.
- Odobrenje ovog Jedinstvenog prospekta ne treba se smatrati potvrdom kvaliteta hartija od vrijednosti na koje se ovaj dokument odnosi.
- Investitori treba samostalno da procjene prikladnost ulaganja u hartije od vrijednosti ponuđene ovim dokumentom.

3.2. Ovlašćeni revizori

Reviziju finansijskih izvještaja za 2020. godinu vršio je Deloitte d.o.o. Banja Luka, ovlašteni revizor Sabina Softić. Reviziju finansijskih izvještaja za 2021. i 2022. godinu vršio je Deloitte d.o.o. Sarajevo - Podružnica Banja Luka, ovlašteni revizor Sabina Softić.

Navedeni revizor, Sabina Softić, je član Saveza računovođa i revizora Republike Srpske i upisana u Registar lica sa sertifikatom ovlašćenog revizora.

Tokom perioda obuhvaćenog istorijskim finansijskim informacijama nije došlo do promjene revizora, odnosno do situacije da revizori nisu ponovo imenovani. Došlo je do promjene imena revizora zbog toga što se Deloitte d.o.o. Banja Luka pripojio Deloitte d.o.o. Sarajevo i postao njegova podružnica, te dobio naziv Deloitte d.o.o. Sarajevo - Podružnica Banja Luka.

Ne postoje okolnosti koje su dovele do odstupanja, odnosno opoziva revizora.

3.3. Informacije o Emitentu

Puno poslovno ime:	Triglav osiguranje, akcionarsko društvo
<i>Skraćeno poslovno ime:</i>	Triglav osiguranje, ad
<i>Mjesto registracije:</i>	Emitent je upisan u Registar poslovnih subjekata kod Osnovnog suda u Banjoj Luci.
<i>Matični broj:</i>	01388380
<i>Oznaka i registarski broj u Registru emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti RS:</i>	KKOS; 06-4-433
<i>Datum osnivanja:</i>	Emitent je upisan u Registar poslovnih subjekata kod Osnovnog suda u Banjoj Luci. Broj registarskog uložka je: 1-1961-00, rješenje sa oznakom i brojem upisnika U/1-247/93 od dana 16.03.1993. godine.
<i>Trajanje Emitenta:</i>	Emitent je osnovan na neograničeno vrijeme
<i>Sjedište:</i>	Prvog krajiškog korpusa 29, 78 000 Banja Luka
<i>Pravni oblik Emitenta:</i>	Otvoreno akcionarsko društvo
<i>Zakonodavstvo prema kojem posluje:</i>	<ul style="list-style-type: none">• Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017, 82/2019 i 17/2023)• Zakon o društvima za osiguranje Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 17/2005, 1/2006 - ispravka, 64/2006, 74/2010, 47/2017 i 58/2019)• Propisi Agencije za osiguranje RS
<i>Država u kojoj je Emitent osnovan:</i>	Bosna i Hercegovina
<i>Adresa i broj telefona registrovanog sjedišta Emitenta:</i>	Prvog krajiškog korpusa 29, 78 000 Banja Luka, +387 51 215 262
<i>Internet stranica:</i>	www.triglavrs.ba
<i>E-mail:</i>	info@triglavrs.ba

Informacije na internet stranici Emitenta nisu dio prospekta.

3.4. Pregled poslovanja

3.4.1. Opis glavnih djelatnosti Emitenta

Djelatnost Emitenta je definisana Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj i Uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske

Djelatnosti Društva su:

- 65.12 - Ostalo osiguranje
- 66.21 - Procjena rizika i štete
- 66.29 - Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzionim fondovima.

U okviru djelatnosti iz šifri 65.12 Društvo obavlja poslove ostalih osiguranja, osim osiguranja života i penzijskih fondova.

U okviru djelatnosti iz šifri 66.21 i 66.29 Društvo obavlja poslove pomoćnih djelatnosti za osiguranje i penzijske fondove, osim finansijskog posredovanja, a koje uključuju:

- terminske i opcijske poslove i poslove sa odgovarajućim finansijskim instrumentima u cilju zaštite od rizika promjene ili fluktuacije kursa ili kamatnih stopa,
- poslove koji uključuju posredovanje i zastupanje u osiguranju,
- poslove snimanja i procjene rizika i šteta kod lica i na imovini,
- poslove skladištenja, prevoza i prodaje osigurane oštećene imovine,
- izvođenje mjera za sprečavanje i otklanjanje rizika koji ugrožavaju osigurana lica i imovinu i
- obavljanje pomoćnih i drugih intelektualnih poslova u vezi sa osiguranjem.

Struktura poslovnih prihoda koje Emitent ostvaruje je data u narednoj tabeli:

Opis	01.01 - 31.12.2022.	01.01 - 31.12.2021.	01.01 - 31.12.2020.
1. Prihodi od premije osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija životnih osiguranja			
a) Prihodi od premije osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija životnih osiguranja			
b) Prihodi od premija dobrovoljnog penzijskog osiguranja			
v) Prihodi po osnovu učešća saosiguranja i reosiguranja u naknadi štete životnih odiguranja			
g) Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja životnih osiguranja, reosiguranja i retocesija			
d) Ostali prihodi po osnovu životnog osiguranja			
2. Prihodi od premije osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija neživotnih osiguranja	12.001.131	11.022.905	10.966.537
3. Prihodi po osnovu učešća saosiguranja i reosiguranja i retrocesija u naknadi šteta neživotnih osiguranja	1.991.568	3.057.433	485.881
4. Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja neživotnih osiguranja	407.865	3.330.222	299.293
5. Prihodi od povrata poreskih i drugih dažbina i prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.			
6. Drugi poslovni prihodi	1.270.079	1.179.276	1.341.586
UKUPNO POSLOVNI PRIHODI	15.670.643	18.589.836	13.093.297

Najveći iznos prihoda Emitent ostvaruje od premija osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija neživotnih osiguranja, odnosno od premija od osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila.

3.4.2. Značajni novi proizvodi i/ili usluge

Emitent nije uvodio nove proizvode i usluge.

3.4.3. Glavna tržišta

Emitent posluje na tržištu osiguranja Republike Srpske i svoj cjelokupan prihod koji se odnosi na osiguranje ostvaruje na tom tržištu.

Struktura poslovnih prihoda Emitenta prikazana je u tački 3.4.1. Jedininstvenog prospekta.

3.4.4. Važni događaji u razvoju poslovanja Emitenta

Krajina Kopaonik d.d. osnovano je kao dioničarsko društvo za obavljanje poslova osiguranja 1993. godine. U toku 2007. godine dolazi do vlasničke transformacije društva. Zavarovalnica Triglav kupuje 98% akcija društva Krajina Kopaonik d.d.

08.08.2011. dolazi do promjene poslovnog imena Društva Triglav Krajina-Kopaonik Banja Luka a.d. u Triglav osiguranje, ad, a 15.11.2011. Triglav INT, kao dio Grupe Triglav, postaje 100% vlasnik Društva.

Društvo je rješenjem broj 071-0-Reg-08-000540 upisano u centralni registar kao društvo ovlašteno za zaključivanje svih poslova neživotnog osiguranja.

Poslovanje Društva obavlja se u centrali Društva u Banjoj Luci, te u filijalama (regionalnim kancelarijama) na teritoriji Republike Srpske (Banja Luka, Doboj, Gradiška, Prijedor, Bijeljina, Pale).

Ne postoje drugi važni događaji u razvoju poslovanja Emitenta.

3.4.5. Strategija i ciljevi

Kad je riječ o strategiji, ciljevima, te djelatnosti Emitenta, u nastavku su prikazani ključni strateški ciljevi poslovanja Emitenta po aspektima:

- **Fokusiranost na klijente**
 - Emitent svojim klijentima želi pružiti uslugu na profesionalan način,
 - Unapređenje ponude proizvoda i usluga putem različitih kanala, razvijajući proizvode koji odgovaraju potrebama klijenata,
 - Razvoj i implementacija inovativnih i digitalnih proizvoda i usluga,
 - Emitent nudi klijentima osjećaj sigurnosti pod sloganom „sve će biti u redu“, te ga odlikuje lakoća poslovanja, brzi i predvidljivi procesi i transparentnost postupaka.
- **Podržavanje razvoja partnera**
 - Emitent teži da ostvari dugoročne veze sa svojim poslovnim partnerima, širenjem mreže povezanih usluga,
 - Omogućava partnerima da podignu nivo profesionalizacije pružanja usluga i fokusiraju se na ključne aktivnosti.
- **Obezbeđenje okruženja koje omogućava razvoj zaposlenih**
 - Kontinuirana briga o svojim zaposlenima koja se manifestuje kroz dobru i podsticajnu radnu okolinu, edukaciju i razvoj zaposlenih,
 - Ulaganja u razvoj novih znanja i vještina zaposlenih,
 - Stvaranje kreativne i inovativne organizacije koja podstiče produktivnost zaposlenih, razvijanjem novih ideja, ali i njihovom implementacijom u praksi.
- **Stabilna, sigurna i profitabilna investicija za investitore**
 - Emitent ulazi u top 5 osiguravača na tržištu Republike Srpske,
 - Traži prilike na tržištu i djeluje proaktivno,
 - Proces su štedljivi, jednostavni, tehnološki napredni i isplativi,
 - Emitent ostaje sigurna i stabilna investicija.

3.4.6. Zavisnost Emitenta o patentima ili licencama, industrijskim, trgovinskim ili finansijskim ugovorima ili novim proizvodnim procesima

Emitent nije zavisn o patentima ili licencama, industrijskim, trgovinskim ili finansijskim ugovorima ili novim proizvodnim procesima.

3.4.7. Položaj Emitenta na tržištu

Emitent ne posjeduje zvanične informacije koje se odnose na njegov tržišni položaj.

3.4.8. Ulaganja

2020. godina - Ukupna ulaganja Društva u obveznice Republike Srpske u 2020. godini iznosila su 4.082.568 KM. Od značajnijih ulaganja u nematerijalna osnovna sredstva bila su ulaganja u softver Adinsure u ukupnom iznosu od 101.291 KM. Ulaganja u materijalna osnovna sredstva u 2020. godini iznosila su 90.777 KM, od čega se najznačajnija ulaganja odnose na klima uređaje u iznosu od 31.542 KM, Automobil Citroen u iznosu od 30.000 KM i računarsku opremu u iznosu od 28.539 KM.

2021. godina - Ukupna ulaganja Društva u obveznice Republike Srpske u 2021. godini iznosila su 1.276.483 KM. Od značajnijih ulaganja u nematerijalna osnovna sredstva bila su ulaganja u softver Adinsure u ukupnom iznosu od 171.378 KM i u Gecko HRM u ukupnom iznosu od 16.339 KM. Ulaganja u materijalna osnovna sredstva u 2021. godini iznosila su 44.944 KM.

2022. godina - Ukupna ulaganja Društva u obveznice Republike Srpske u 2022. godini iznosila su 3.195.990 KM. Od značajnijih ulaganja u nematerijalna osnovna sredstva bila su ulaganja u softver Adinsure u

ukupnom iznosu od 107.102 KM i u Worknet – eDMS u iznosu od 19.222 KM. Ulaganja u materijalna osnovna sredstva u 2022. godini iznosila su 71.914 KM.

2023. godina - Od značajnijih ulaganja u 2023. godini bila su ulaganja u obveznice Republike Srpske u iznosu od 900.000 KM i ulaganja u softver Adinsure u ukupnom iznosu od 37.312 KM.

Slobodna novčana sredstva u 2023. godini Društvo planira kontinuirano da investira u kupovinu obveznica. Kupovine će se izvršavati u zavisnosti od tržišnih okolnosti i obima ponude.

Ne postoje značajna ulaganja Emitenta koja su u toku ili za koje su već preuzete obaveze.

S obzirom na to da Emitent ne posjeduje udio u kapitalu drugih društava, ne postoje informacije o zajedničim poduhvatima i društvima u kojima Emitent ima udio u kapitalu koji bi mogao da ima značajan uticaj na procjenu njegove imovine i obaveza, finansijskog položaja ili dobiti i gubitaka.

3.4.9. Opis svih ekoloških problema koji bi mogli uticati na korišćenje dugotrajne materijalne imovine Emitenta

Ne postoje ekološki problemi koji bi mogli uticati na korišćenje dugotrajne materijalne imovine Emitenta.

3.5. Organizaciona struktura

Emitent je dio Grupe Triglav čija je osnovna djelatnost osiguranje i koja posluje u šest država i na sedam tržišta Jugozapadne Evrope, gdje je jedna od najvećih osiguravajućo-finansijskih grupa sa 30 zavisnih društava, 9 pridruženih društava i preko 5.220 zaposlenih, te 1.480 miliona EUR konsolidovane bruto premije.

Matično društvo Emitenta je Triglav INT holdinška družba, d.o.o., Dunajska cesta 22, Ljubljana, Slovenija, a povezano je putem kapitala u Emitentu u kojem ima, na osnovu učešća u kapitalu, 100,00% glasačkih prava koja proizilaze iz vlasništva nad 4.667 redovnih akcija na ime, klase „A”, sa pravom glasa.

Emitent nema zavisnih društava.

3.6. Pregled finansijskog poslovanja

3.6.1. Finansijsko stanje i rezultati poslovanja Emitenta

Finansijsko stanje

2022. godina

Ukupna aktiva Emitenta na 31.12.2022. godine iznosi 30.386.213 KM i veća je za 5.211.096 KM u odnosu na 31.12.2021. godine.

Stalna imovina Emitenta na 31.12.2022. godine iznosi 19.627.008 KM i veća je za 1.833.997 KM u odnosu na 31.12.2021. godine, dok tekuća imovina na 31.12.2022. godine iznosi 8.213.531 KM i veća je za 845.281 KM u odnosu na 31.12.2021. godine.

U strukturi stalne imovine najznačajnija promjena se odnosi na povećanje finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju tačnije hartija od vrijednosti za pokriće tehničkih rezervi neživotnih osiguranja – obveznice Republike Srpske u iznosu od 2.462.086 KM, a u strukturi tekuće imovine najznačajnija promjena je na poziciji potraživanja po osnovu učešća u naknadi štete u inostranstvu koja na 31.12.2022. godine iznosi 447.243 KM, a istoimena pozicija na 31.12.2021. godine je iznosila 0 KM.

Kad je riječ o izvorima sredstava, osnovni kapital Emitenta na 31.12.2022. godine iznosio je 9.334.000 KM, dok je na 31.12.2021. godine iznosio 7.556.000 KM. Ovo povećanje proisteklo je iz devete emisije redovnih akcija.

Ukupan kapital Emitenta na 31.12.2022. godine iznosi 10.367.322 KM i veći je za 2.067.559 KM u odnosu na 31.12.2021. godine.

U strukturi obaveza, Emitent ima dugoročne obaveze prema ZAVAROVALNICI TRIGLAV d.d. Ljubljana i obaveze prema IFRS 16, dok se kratkoročne obaveze u najvećoj mjeri odnose na obaveze za premiju saosiguranja i reosiguranja u zemlji i inostranstvu, te ukalkulisane obaveze (premija reosiguranja poosnovu MRS 19, Bosna reosiguranje d.d. Sarajevo, Biro zelene karte).

Kratkoročne obaveze na 31.12.2022. godine iznose 15.273.410 KM i veće su za 483.310 KM u odnosu na 31.12.2021. godine.

2021. godina

Ukupna aktiva Emitenta na 31.12.2021. godine iznosi 25.175.117 KM i veća je za 28.741 KM u odnosu na 31.12.2020. godine.

Stalna imovina Emitenta na 31.12.2021. godine iznosi 17.793.011 KM i veća je za 2.350.455 KM u odnosu na 31.12.2020. godine, dok tekuća imovina na 31.12.2021. godine iznosi 7.368.250 KM i manja je za 2.191.986 KM u odnosu na 31.12.2020. godine.

U strukturi stalne imovine došlo je do povećanja dugoročnih finansijskih plasmana u zemlji (depozita), a u strukturi tekuće imovine najznačajnija promjena je na poziciji kratkoročni finansijski plasmani u zemlji koji su na 31.12.2021. godine iznosili 600.000 KM, a istoimena pozicija na 31.12.2020. godine je iznosila 3.858.622 KM.

Nije bilo značajne promjene u poslovnoj aktivni, kao ni u ukupnoj aktivni na 31.12.2021. godine u odnosu na 31.12.2020. godine.

Kad je riječ o izvorima sredstava, osnovni kapital Emitenta na 31.12.2021. godine iznosio je 7.556.000 KM i nije bilo promjene u odnosu na 31.12.2020. godine.

Ukupan kapital Emitenta na 31.12.2021. godine iznosi 8.299.763 KM i manji je za 705.224 KM u odnosu na 31.12.2020. godine, što je najvećim dijelom zbog ostvarenog gubitka od 592.173 KM na 31.12.2021. godine, dok na 31.12.2020. godine gubitka nije bilo.

U strukturi obaveza, Emitent ima dugoročne obaveze koje se najvećim dijelom odnose na obaveze prema ZAVAROVALNICI TRIGLAV d.d. Ljubljana i obaveze prema IFRS 16, dok se kratkoročne obaveze u najvećoj mjeri odnose na pasivna vremenska razgraničenja (prenosne premije neživotnih osiguranja i rezervisane štete neživotnih osiguranja).

Kratkoročne obaveze na 31.12.2021. godine iznose 14.790.100 KM i veće su za 1.122.625 KM u odnosu na 31.12.2020. godine.

2020. godina

Ukupna aktiva Emitenta na 31.12.2020. godine iznosi 25.146.376 KM i manja je za 153.626 KM u odnosu na 31.12.2019. godine.

Stalna imovina Emitenta na 31.12.2020. godine iznosi 15.442.556 KM i manja je za 349.053 KM u odnosu na 31.12.2019. godine, dok tekuća imovina na 31.12.2020. godine iznosi 9.560.236 KM i veća je za 2.073.422 KM u odnosu na 31.12.2019. godine.

U strukturi stalne imovine najznačajnije promjene su smanjenje dugoročnih finansijskih plasmana u zemlji (depozita), te povećanje finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju, a u strukturi tekuće imovine najznačajnije promjena su na poziciji kratkoročni finansijski plasmani u zemlji koji su na 31.12.2020. godine

iznosili 3.858.622 KM, a istoimena pozicija na 31.12.2019. godine je iznosila 2.100.000 KM, te na poziciji aktivnih vremenskih razgraničenja koja su na 31.12.2020. godine iznosili 3.107.528, a na 31.12.2019. godine 2.486.164 KM.

Kad je riječ o izvorima sredstava, osnovni kapital Emitenta na 31.12.2020. godine iznosio je 7.556.000 KM dok na 31.12.2019. godine 5.556.000 KM. Ovo povećanje proisteklo je iz osme emisije redovnih akcija.

Ukupan kapital Emitenta na 31.12.2020. godine iznosi 9.004.987 KM i veći je za 4.002.613 KM u odnosu na 31.12.2019. godine, što je najvećim dijelom zbog povećanja osnovnog kapitala po osnovu osme emisije akcija, ostvarene emisione premije tom emisijom, te ostvarenog gubitka koji na 31.12.2020. godine iznosi 0 KM, dok na 31.12.2019. godine gubitak je iznosio 1.814.593 KM.

U strukturi obaveza, Emitent ima dugoročne obaveze koje se najvećim dijelom odnose na obaveze prema ZAVAROVALNICI TRIGLAV d.d. Ljubljana i obaveze prema IFRS 16, dok se kratkoročne obaveze u najvećoj mjeri odnose na pasivna vremenska razgraničenja (prenosne premije neživotnih osiguranja i rezervisane štete neživotnih osiguranja).

Kratkoročne obaveze na 31.12.2020. godine iznose 13.667.475 KM i manje su za 1.337.112 KM u odnosu na 31.12.2019. godine.

Rezultat poslovanja

2022. godina

Emitent je u periodu 01.01 – 31.12.2022. godine ostvario neto dobitak u iznosu od 83.735 KM, dok je ukupan neto dobitak u navedenom obračunskom periodu iznosio 111.759 KM (na neto dobitak je dodat iznos dobitaka utvrđenih direktno u kapitalu a odnose se na dobitke po osnovu promjene fer vrijednosti hartija od vrijednosti raspoloživih za prodaju).

U strukturi ukupnih prihoda najveći procenat pripada poslovnim prihodima, odnosno prihodima od premija osiguranja.

U strukturi ukupnih rashoda najveći procenat pripada poslovnim rashodima, odnosno funkcionalnim rashodima i troškovima sprovođenja osiguranja.

Značajna odstupanja ukupnih prihoda ostvarenih u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu se primjete u manjim poslovnim prihodima u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu, dok sa druge strane značajna odstupanja su primjetna i u ukupnim rashodima koji su manji u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu kao posljedica manjih poslovnih rashoda u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu.

2021. godina

Emitent je u periodu 01.01 – 31.12.2021. godine ostvario neto gubitak u iznosu od 592.173 KM, dok je ukupan neto gubitak u navedenom obračunskom periodu iznosio 705.225⁴ KM (na gubitak je dodat iznos gubitaka utvrđenih direktno u kapitalu a odnose se na gubitke po osnovu promjene fer vrijednosti hartija od vrijednosti raspoloživih za prodaju).

U strukturi ukupnih prihoda najveći procenat pripada poslovnim prihodima, odnosno prihodima od premija osiguranja.

⁴ Emitent je u bilansu uspjeha za period 01.01 - 31.12.2021. godine napravio tehničku grešku (permutacija cifara) prilikom unosa iznosa ukupnog neto gubitka u obračunskom periodu, gdje je unio iznos od 705.525 KM umjesto 705.225 KM, te je to korigovao po nalogu regulatora (Agencije za osiguranje RS) u 2022. godini.

U strukturi ukupnih rashoda najveći procenat pripada poslovnim rashodima, odnosno funkcionalnim rashodima i troškovima sprovođenja osiguranja.

Značajna odstupanja ukupnih prihoda ostvarenih u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu se primjete u manjim poslovnim приходima u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu, dok sa druge strane značajna odstupanja su primjetna i u ukupnim rashodima koji su manji u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu kao posljedica manjih poslovnih rashoda u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu. Sve ovo je posljedica pandemije COVID-19 koja se negativno odrazila na poslovanje Emitenta u posmatranom periodu.

2020. godina

Emitent je u periodu 01.01 – 31.12.2020. godine ostvario neto dobitak u iznosu od 166.902 KM, dok je ukupan neto dobitak u navedenom obračunskom periodu iznosio 90.614 KM (od neto dobitka umanjen je iznos gubitaka utvrđenih direktno u kapitalu a odnose se na gubitke po osnovu promjene fer vrijednosti hartija od vrijednosti raspoloživih za prodaju).

U strukturi ukupnih prihoda najveći procenat pripada poslovnim приходima, odnosno приходima od premija osiguranja.

U strukturi ukupnih rashoda najveći procenat pripada poslovnim rashodima, odnosno funkcionalnim rashodima i troškovima sprovođenja osiguranja.

Značajna odstupanja ukupnih prihoda ostvarenih u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu se primjete u većim poslovnim приходima u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu, dok sa druge strane značajna odstupanja su primjetna i u ukupnim rashodima koji su veći u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu kao posljedica većih poslovnih rashoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu.

Emitent ne planira aktivnosti na području istraživanja i razvoja, a kad je riječ o budućem razvoju Emitenta, za sada ne postoje planirane aktivnosti na tom polju.

Finansijski izvještaji Emitenta su prikazani u tački 3.17.1.1. prospekta.

3.7. Izvori sredstava

Emitent se finansira iz vlastitih i pozajmljenih izvora finansiranja. Vlastiti izvori finansiranja se odnose na ostvarene prihode od premija osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija neživotnih osiguranja, te kapital Emitenta.

Pozajmljeni izvori finansiranja se odnose na dugoročne i kratkoročne obaveze Emitenta i to:

Opis	31.12.2022.	31.12.2021.	31.12.2020.
Kratkoročni krediti	156.559	158.784	189.107
Obaveze po osnovu štete i ugovorenih iznosa	9.443	5.483	21.376
Obaveze za premiju i specifične obaveze	563.521	526.577	331.780
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	198.976	177.088	207.488
Druge obaveze iz poslovanja	775.965	537.038	778.360
Obaveze za poreze, doprinose i dr. kratkoročne obaveze	32.932	30.326	40.368
Obaveze za porez iz rezultata	38.277	40.410	76.378
Odložene poreske obaveze	41.270	38.157	50.718
Pasivna vremenska razgraničenja	13.456.467	13.276.237	11.971.900
UKUPNE KRATKOROČNE OBAVEZE	15.273.410	14.790.100	13.667.475
Dugoročni krediti	1.641.301	1.406.694	1.794.887
Ostale dugoročne obaveze	386.554	510.694	288.456
UKUPNE DUGOROČNE OBAVEZE	2.027.855	1.917.388	2.083.343
UKUPNE OBAVEZE	17.301.265	16.707.488	15.750.818

Novčani tokovi Emitenta su prikazani u tački 3.17.1.1. prospekta.

Ne postoje informacije o ograničenjima korišćenja izvora sredstava koja su bitno uticala ili bi mogla bitno da utiču, direktno ili indirektno, na poslovanje Emitenta.

Emitent nema ulaganja koja su u toku ili za koje je preuzeo obaveze, te ne postoje informacije o predviđenim izvorima sredstava potrebnih za tu svrhu.

3.8. Regulatorno okruženje

3.8.1. Opis regulatornog okruženja u kojem Emitent posluje i koje bi moglo bitno da utiče na njegovo poslovanje, zajedno sa informacijama o državnoj, ekonomskoj, fiskalnoj i monetarnoj politici ili faktorima, te političkim faktorima koji su bitno uticali ili bi mogli bitno da utiču, direktno ili indirektno, na poslovanje Emitenta

Emitent svoju djelatnost obavlja na teritoriji Republike Srpske i posluje u skladu sa zakonima i propisima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, prvenstveno u skladu sa Zakonom o društvima za osiguranje Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 17/2005, 1/2006 - ispravka, 64/2006, 74/2010, 47/2017 i 58/2019) i propisima Agencije za osiguranje RS, te Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS", br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017, 82/2019 i 17/2023).

Emitent ne posjeduje informacije o državnoj, ekonomskoj, fiskalnoj i monetarnoj politici ili faktorima, te političkim faktorima koji su bitno uticali ili bi mogli bitno da utiču, direktno ili indirektno, na poslovanje Emitenta.

3.9. Informacije o trendovima

Od završetka posljednjeg obračunskog perioda do datuma Jedinственоg prospekta ne postoji značajan nedavni trend proizvodnje, prodaje i zaliha, troškova i prodajnih cijena.

Ne postoje značajne promjene finansijskog rezultata grupe od završetka posljednjeg obračunskog perioda za koji su objavljene finansijske informacije do datuma Jedinственоg prospekta.

3.9.1. Informacije o svim poznatim trendovima, nepredvidljivim događajima, potražnji, preuzetim obavezama ili događajima koji bi mogli bitno uticati na mogućnost razvoja Emitenta, najmanje za tekuću finansijsku godinu

Emitent nema informacije o svim trendovima, nepredvidljivim događajima, potražnji, preuzetim obavezama ili događajima koji bi mogli bitno uticati na mogućnost razvoja Emitenta.

3.10. Predviđanja ili procjene dobiti

Jedinствени prospekt ne sadrži informacije koje se odnose na predviđanja ili procjene dobiti.

3.11. Rukovodeći i nadzorni organi

Ime i prezime	Funkcija	Poslovna adresa
IZVRŠNI ODBOR		
Janez Rožmarin	Direktor i predsjednik Izvršnog odbora	Prvog krajiškog korpusa 29, Banja Luka
Dragan Berić	Član Izvršnog odbora	Prvog krajiškog korpusa 29, Banja Luka
Dejan Vujičić	Član Izvršnog odbora	Prvog krajiškog korpusa 29, Banja Luka
UPRAVNI ODBOR		
Darko Popovski	Predsjednik Upravnog odbora	Anutna Heinza 4, Zagreb
Blaž Jakič	Član Upravnog odbora	Miklošičeva 19, Ljubljana
Gregor Railić	Član Upravnog odbora	Miklošičeva 19, Ljubljana

Ne postoji rodbinska povezanost između lica navedenih u ovoj tački Jedinštenog prospekta.

Janez Rožmarin, rukovodeće i nadzorne funkcije u posljednjih pet godina je obavljao u sljedećim društvima:

- Lovćen osiguranje a.d. Podgorica, istekao mandat,
- Lovćen auto d.o.o. Podgorica, istekao mandat,
- Lovćen životna osiguranja a.d. Podgorica, istekao mandat
- Triglav osiguranje a.d. Banja Luka – direktor i predsjednik Izvršnog odbora - aktuelni mandat.

Ne obavlja druge poslove van Emitenta a koji mogu biti značajni u odnosu na Emitenta.

Nema presude za krivična djela u posljednjih pet godina.

Ne postoje pojedinosti o slučajevima stečaja, postupka u slučaju nesolventnosti, likvidacije ili stečajne uprave koji se mogu povezati sa licem koje je u jednoj ili više tih funkcija djelovalo u proteklih najmanje pet godina.

Ne postoje pojedinosti o službenim javnim optužbama i/ili sankcijama pravosudnih ili regulatornih organa (uključujući i određene strukovne organe) protiv lica.

U zadnjih pet godina lice nije sudskom odlukom isključeno iz članstva u rukovodećim ili nadzornim organima Emitenta, kao ni iz rukovodećih ili upravljačkih poslova Emitenta.

Dragan Berić, rukovodeće i nadzorne funkcije u posljednjih pet godina je obavljao u sljedećim društvima:

- Triglav osiguranje a.d. Banja Luka – član Izvršnog odbora - aktuelni mandat.

Ne obavlja druge poslove van Emitenta a koji mogu biti značajni u odnosu na Emitenta.

Navedeno lice ima jednu presudu za krivično djelo u posljednjih pet godina, koja se odnosi na ugrožavanje sigurnosti, za šta je navedenom licu izrečena novčana kazna i mjera bezbjednosti.

Ne postoje pojedinosti o slučajevima stečaja, postupka u slučaju nesolventnosti, likvidacije ili stečajne uprave koji se mogu povezati sa licem koje je u jednoj ili više tih funkcija djelovalo u proteklih najmanje pet godina.

Ne postoje pojedinosti o službenim javnim optužbama i/ili sankcijama pravosudnih ili regulatornih organa (uključujući i određene strukovne organe) protiv lica.

U zadnjih pet godina lice nije sudskom odlukom isključeno iz članstva u rukovodećim ili nadzornim organima Emitenta, kao ni iz rukovodećih ili upravljačkih poslova Emitenta.

Dejan Vujičić, rukovodeće i nadzorne funkcije u posljednjih pet godina je obavljao u sljedećim društvima:

- ZIF AKTIVA INVEST FOND, predsjednik Nadzornog odbora, istekao mandat.
- Triglav osiguranje a.d. Banja Luka – član Izvršnog odbora - aktuelni mandat.

Ne obavlja druge poslove van Emitenta a koji mogu biti značajni u odnosu na Emitenta.

Nema presude za krivična djela u posljednjih pet godina.

Ne postoje pojedinosti o slučajevima stečaja, postupka u slučaju nesolventnosti, likvidacije ili stečajne uprave koji se mogu povezati sa licem koje je u jednoj ili više tih funkcija djelovalo u proteklih najmanje pet godina.

Ne postoje pojedinosti o službenim javnim optužbama i/ili sankcijama pravosudnih ili regulatornih organa (uključujući i određene strukovne organe) protiv lica.

U zadnjih pet godina lice nije sudskom odlukom isključeno iz članstva u rukovodećim ili nadzornim organima Emitenta, kao ni iz rukovodećih ili upravljačkih poslova Emitenta.

Darko Popovski, rukovodeće i nadzorne funkcije u posljednjih pet godina je obavljao u sljedećim društvima:

- Triglav Penzisko Društvo a.d. Skopje - Član nadzornog odbora, istekao mandat
- Lovćen Osiguranje a.d. Podgorica - Član odbora direktora, istekao mandat
- Triglav Osiguranja d.d. Zagreb - Član nadzornog odbora, istekao mandat
- Triglav Osiguranje d.d. Zagreb - Član uprave – aktuelni mandat
- Triglav Osigurivanje a.d. Skopje – Član odbora direktora - aktuelni mandat
- Triglav osiguranje a.d. Banja Luka – predsjednik Upravnog odobora - aktuelni mandat.

Ne obavlja druge poslove van Emitenta a koji mogu biti značajni u odnosu na Emitenta.

Nema presude za krivična djela u posljednjih pet godina.

Ne postoje pojedinosti o slučajevima stečaja, postupka u slučaju nesolventnosti, likvidacije ili stečajne uprave koji se mogu povezati sa licem koje je u jednoj ili više tih funkcija djelovalo u proteklih najmanje pet godina.

Ne postoje pojedinosti o službenim javnim optužbama i/ili sankcijama pravosudnih ili regulatornih organa (uključujući i određene strukovne organe) protiv lica.

U zadnjih pet godina lice nije sudskom odlukom isključeno iz članstva u rukovodećim ili nadzornim organima Emitenta, kao ni iz rukovodećih ili upravljačkih poslova Emitenta.

Blaž Jakič, rukovodeće i nadzorne funkcije u posljednjih pet godina je obavljao u sljedećim društvima:

- Triglav zdravstvena zavarovalnica d.d. Koper – član Nadzornog odbora, istekao mandat
- Triglav upravljanje nepremičnine d.o.o. Ljubljana - član Nadzornog odbora, istekao mandat
- Triglav Osiguranje a.d.o. Beograd – član Izvršnog odbora, istekao mandat
- Triglav Osiguranje, a.d. Banja Luka – član Upravnog odbora – aktuelni mandat
- Triglav pokojninska družba d.d. Ljubljana - predsjednik Nadzornog odbora – aktuelni mandat
- Triglav Skladi, družba za upravljanje d.o.o. Ljubljana - predsjednik Nadzornog odbora – aktuelni mandat
- Diagnostični center Vila Bogatin d.o.o. Bled - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora – aktuelni mandat
- Zavarovalnica Triglav, d.d. Ljubljana – član Uprave – aktuelni mandat.

Ne obavlja druge poslove van Emitenta a koji mogu biti značajni u odnosu na Emitenta.

Nema presude za krivična djela u posljednjih pet godina.

Ne postoje pojedinosti o slučajevima stečaja, postupka u slučaju nesolventnosti, likvidacije ili stečajne uprave koji se mogu povezati sa licem koje je u jednoj ili više tih funkcija djelovalo u proteklih najmanje pet godina.

Ne postoje pojedinosti o službenim javnim optužbama i/ili sankcijama pravosudnih ili regulatornih organa (uključujući i određene strukovne organe) protiv lica.

U zadnjih pet godina lice nije sudskom odlukom isključeno iz članstva u rukovodećim ili nadzornim organima Emitenta, kao ni iz rukovodećih ili upravljačkih poslova Emitenta.

Gregor Railić, rukovodeće i nadzorne funkcije u posljednjih pet godina je obavljao u sljedećim društvima:

- Triglav Osiguranje, a.d. Banja Luka – član Upravnog odbora – aktuelni mandat
- Lovćen osiguranje a.d. Podgorica – član Odbora za reviziju - aktuelni mandat
- Triglav osiguranje a.d.o. Beograd – član Revizorske komisije – aktuelni mandat.

Ne obavlja druge poslove van Emitenta a koji mogu biti značajni u odnosu na Emitenta.

Nema presude za krivična djela u posljednjih pet godina.

Ne postoje pojedinosti o slučajevima stečaja, postupka u slučaju nesolventnosti, likvidacije ili stečajne uprave koji se mogu povezati sa licem koje je u jednoj ili više tih funkcija djelovalo u proteklih najmanje pet godina.

Ne postoje pojedinosti o službenim javnim optužbama i/ili sankcijama pravosudnih ili regulatornih organa (uključujući i određene strukovne organe) protiv lica.

U zadnjih pet godina lice nije sudskom odlukom isključeno iz članstva u rukovodećim ili nadzornim organima Emitenta, kao ni iz rukovodećih ili upravljačkih poslova Emitenta.

3.11.1. Sukob interesa rukovodećih i nadzornih organa i višeg rukovodstva

Ne postoji sukob interesa između poslova koje obavljaju lica iz tačke 3.11. Jedinog prospekta za Emitenta i njihovih privatnih interesa i/ili drugih poslova.

Ne postoje aranžmani ili sporazumi sa većinskim akcionarima, klijentima, dobavljačima ili drugima, na osnovu kojih je svako lice iz tačke 3.11. Jedinog prospekta izabrano za člana rukovodećih ili nadzornih organa ili člana višeg rukovodstva.

Ne postoje ograničenja raspolaganja udjelima u hartijama od vrijednosti Emitenta u bilo kom periodu na koja su pristala lica iz tačke 3.11. Jedinog prospekta.

3.12. Lična primanja i nakade

Iznosi isplaćenih ličnih primanja za cijelu posljednju finansijsku godinu za lica iz tačke 3.11. Jedinog prospekta su prikazani u narednoj tabeli:

Ime i prezime	Funkcija	Bruto naknada/ plata	Nagrada
Janez Rožmarin	Direktor i predsjednik Izvršnog odbora	105.614,88	7.921,00
Dragan Berić	Član Izvršnog odbora	59.328,08	0,00
Dejan Vujičić	Član Izvršnog odbora	69.829,99	0,00
Darko Popovski	Predsjednik Upravnog odbora	11.004,32	5.281,01
Blaž Jakič	Član Upravnog odbora	10.318,33	0,00
Gregor Railić	Član Upravnog odbora	0,00	0,00

Kad je riječ o nenovčanim davanjima, službena vozila Emitenta koriste Dejan Vujičić i Dragan Berić.

Emitent ne izdvaja, niti obračunava sredstva za penzionisanje, penzijska prava ili slične naknade.

3.13. Uprava

Datum isteka aktuelnog mandata za lica iz tačke 3.11 Jedinstvenog prospekta je dat u narednoj tabeli:

Ime i prezime	Istek mandata	Period tokom kojeg je lice obavljalo funkciju
Janez Rožmarin	31.03.2025.	01.04.2021. godine do danas – aktuelni mandat
Dragan Berić	31.10.2025.	01.11.2021. godine do danas – aktuelni mandat
Dejan Vujičić	26.12.2023.	27.12.2019. godine do danas – aktuelni mandat
Darko Popovski	26.12.2024.	10.06.2021. godine do danas – aktuelni mandat
Blaž Jakič	26.12.2024.	27.12.2019. godine do danas – aktuelni mandat
Gregor Raičić	26.12.2024.	17.01.2023. godine do danas – aktuelni mandat

Ne postoje ugovori članova rukovodećih i nadzornih organa sa Emitentom u kojima su utvrđene naknade po raskidu radnog odnosa.

Emitent ima Odbor za reviziju koji se sastoji od pet članova i to:

Ime i prezime	Funkcija	Istek mandata	Period tokom kojeg je lice obavljalo funkciju
Jana Polda	Predsjednik	Do opoziva	26.06.2015. godine do danas – aktuelni mandat
Saša Kovačić	Član	Do opoziva	26.06.2015. godine do danas – aktuelni mandat
Blaž Jakič	Član	Do opoziva	28.06.2013. godine do danas – aktuelni mandat
Mladen Jug	Član	Do opoziva	26.06.2015. godine do danas – aktuelni mandat
Iztok Cimperman	Član	Do opoziva	04.04.2018. godine do danas – aktuelni mandat

Nadležnosti Odbora za reviziju su definisane članom 46 Statuta Emitenta.

Odbor za reviziju obavlja sljedeće poslove:

- donosi plan rada interne revizije;
- razmatra izvještaje interne revizije i daje preporuke po izvještajima o reviziji;
- izvještava upravni odbor o realizaciji preporuka po izvještajima o reviziji;
- izvještava skupštinu akcionara Društva o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju društva i njegovih povezanih društava;
- izjašnjava se o prijedlogu odluke o raspodjeli dobiti koju usvaja Skupština;
- izvještava o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima;
- predlaže Skupštini izbor nezavisnog revizora.

Odbor za reviziju podnosi izvještaj akcionarima na svakoj redovnoj Skupštini, a na vanrednoj u skladu sa zakonom.

Emitent nema Odbor za naknade.

3.13.1. Izjava o poslovanju u skladu sa kodeksom korporativnog upravljanja

Emitent se u svom poslovanju nastoji da pridržava Standarda korporativnog upravljanja koje je usvojila Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske: objavljuje sve značajne informacije o poslovanju, poštuje prava i ravnopravan tretman akcionara, angažuje nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja.

Ne postoje informacije o potencijalno bitnom uticaju na korporativno upravljanje, kao ni informacije o budućim promjenama sastava uprave i odbora.

3.14. Zaposleni

Na dan 31.12.2022. godine Društvo je imalo 102 zaposlena radnika, a kvalifikaciona struktura zaposlenih je sljedeća: KV (10 radnika), SSS (33 radnika), VŠS (4 radnika) i VSS (55 radnika).

Na dan 31.12.2021. godine Društvo je imalo 98 zaposlenih radnika, a kvalifikaciona struktura zaposlenih je sljedeća: KV (10 radnika), SSS (27 radnika), VŠS (4 radnika) i VSS (57 radnika).

Na dan 31.12.2020. godine Društvo je imalo 89 zaposlenih radnika, a kvalifikaciona struktura zaposlenih je sljedeća: KV (5 radnika), SSS (32 radnika), VŠS (4 radnika) i VSS (48 radnika).

3.14.1. Udjeli u vlasništvu

Niko od lica koja su navedena u tački 3.13. Jedinstvenog prospekta nemaju vlasništvo nad akcijama Emitenta.

Ne postoje opcije na akcije Emitenta.

3.14.2. Opis svih aranžmana u vezi sa mogućnošću sticanja akcija emitenta od strane zaposlenih

Ne postoje aranžmani u vezi sa mogućnošću sticanja akcija emitenta od strane zaposlenih. Zaposleni mogu sticati akcije Emitenta na isti način kao i sva druga pravna i fizička lica.

3.15. Vlasnička struktura

Emitent je osnovan u formi otvorenog akcionarskog društva. Pregled vlasničke strukture je dat u sljedećoj tabeli:

Akcionari	% učešće	Broj akcija
TRIGLAV INT, d.o.o.	100,00%	4.667
Ukupno	100,00%	4.667

3.15.1. Različita glasačka prava akcionara

Sve akcije Emitenta su redovne (obične) akcije i svi vlasnici akcija imaju ista prava, u skladu sa zakonom.

3.15.2. Vlasništvo i kontrola nad Emitentom

Vlasništvo nad akcijama Emitenta ima lice navedeno u tački 3.15. Jedinstvenog prospekta, koje ima i direktnu kontrolu nad Emitentom. Posjedovanjem učešća u osnovnom kapitalu u procentu navedenom u tački 3.15. Jedinstvenog prospekta, naprijed navedeni akcionar ne ugrožava interese Emitenta. Emitent nema predviđene mjere kojim sprječava korišćenje kontrolnog položaja s obzirom na to da navedeno lice koristi svoja prava u skladu sa zakonskim propisima i na način koji ne ugrožava interese Emitenta.

Ne postoje lica koja imaju indirektnu kontrolu nad Emitentom, te u skladu sa tim ne postoje mjere kojima se sprječava zloupotreba takve kontrole.

3.15.3. Opis svih aranžmana čije bi provođenje moglo rezultira promjenom kontrole nad Emitentom

Emitentu nije poznato postojanje aranžmana čije bi provođenje moglo naknadno da rezultira promjenom kontrole nad Emitentom.

3.16. Transakcije sa povezanim licima

Transakcije sa povezanim licima su prikazane u nastavku:

Pozicija	31.12.2022.	31.12.2021	31.12.2020.
PRIHODI			
Provizija po osnovu ugovora o reosiguranju			
Triglav Re d.d. Ljubljana	736.775	638.279	648.288
Zavarovalnica d.d. Ljubljana	139.678	123.611	121.310
Prihodi po osnovu učešća u štetama iz reosiguranja u zemlji i inostranstvu			
Zavarovalnica d.d. Ljubljana	339.265	382.096	98.986
Triglav Re d.d. Ljubljana	447.243	2.675.337	384.614
Prihodi po osnovu ostalih osiguranja imovine			
Triglav osiguranje d.d. Sarajevo	49.676	47.873	0
Ostali prihodi			
Zavarovalnica d.d. Ljubljana	20.027	-	2.388
Triglav osiguranje d.d. Sarajevo	3.891	-	0
Prihodi od zakupnina nekretnina			
Triglav osiguranje d.d. Sarajevo	9.500	9.000	3.750
UKUPNI PRIHODI	1.746.055	3.876.196	1.259.336
RASHODI			
Rashodi po osnovu premije reosiguranja			
Triglav Re d.d. Ljubljana	1.407.657	1.300.933	1.337.503
Zavarovalnica d.d. Ljubljana	1.788.829	1.565.324	1.503.088
Rashodi po osnovu premije saosiguranja			
Triglav osiguranje d.d. Sarajevo	16.946	-	0
Rashodi kamate			
Zavarovalnica d.d. Ljubljana	53.380	55.835	84.664
Rashodi uslužnih šteta			
Triglav osiguranje a.d.o. Beograd	5.420	3.097	3.559
Triglav osiguranje d.d. Zagreb	6.658	3.186	3.86
Triglav osiguranje d.d. Sarajevo	1.957	3.153	0
Lovćen osiguranje a.d. Podgorica	1.174	391	0
Ostali rashodi			
Triglav osiguranje d.d. Zagreb	-	2.451	1.687
Zavarovalnica d.d. Ljubljana	24.540	23.281	24.495
Lovćen osiguranje a.d. Podgorica	15.276	18.713	0
UKUPNI RASHODI	3.321.837	2.976.364	2.958.860

3.17. Finansijske informacije o imovini i obavezama, finansijskom položaju te dobiti i gubicima Emitenta

3.17.1. Istorijske finansijske informacije

3.17.1.1. Revidirani godišnji finansijski izvještaji za posljednje tri finansijske godine

Uporedni prikaz pozicija bilansa stanja Emitenta na 31.12.2022, 31.12.2021. i 31.12.2020. godine

Pozicija	31.12.2022.	31.12.2021.	31.12.2020.
AKTIVA			
A. STALNA SREDSTVA (002 + 009 + 018 + 028 + 029)	19.627.008	17.793.011	15.442.556
I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 008)	284.502	251.727	113.894
1. Ulaganja u razvoj	0	0	0
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	0	573	882
3. Goodwill	0	0	0
4. Softver i ostala prava	0		
5. Ostala nematerijalna sredstva	273.532	243.583	93.013
6. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	10.970	7.571	19.999
II - NEKRETNINE, INVESTICIONE NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I OSTALA OSNOVNA SREDSTVA (010 do 017)	6.311.703	6.577.424	6.997.950
1. Zemljište	48.400	48.400	48.400
2. Biološka sredstva	0	0	
3. Građevinski objekti	4.657.584	4.854.119	5.349.057
4. Postrojenja i oprema	517.062	568.280	506.649
5. Investicione nekretnine	1.059.933	1.094.622	1.082.381
6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0	0	0
7. Ostala osnovna sredstva	11.463	11.463	11.463
8. Avansi i nekretnine, biološka sredstva, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	17.261	540	0
III - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (019 do 027)	13.030.803	10.963.860	8.330.712
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	0	0	0
2. Učešće u kapitalu pridruženih pravnih lica	0	0	0
3. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica	0		
4. Dugoročni finansijski plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima	0	0	0
5. Dugoročni finansijski plasmani u zemlji	2.405.000	2.805.000	600.000
6. Dugoročni finansijski plasmani u inostranstvu	0	0	0
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijea	0		
8. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	10.054.173	7.592.087	7.188.334
9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	571.630	566.773	542.378
IV - OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA	0		
V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0	0	0
B. TEKUĆA IMOVINA (031 + 036 + 062 + 063)	8.213.531	7.368.250	9.560.236
I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (032 do 035)	387.545	387.067	0
1. Zalihe materijala	0	0	0
2. Zalihe ostatka osiguranih oštećenih sredstava	0	0	0
3. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	387.067	387.067	0
4. Dati avansi	478	0	
II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (037 + 046 + 047 + 048 + 058 + 061)	3.860.797	2.843.366	6.452.708
1. Potraživanja po osnovu premije, učešća u naknadi štete i ostali kupci (038 + 045)	1.325.291	645.399	645.385
a) Potraživanja po osnovu premije životnog osiguranja	0	0	0
b) Potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja	878.048	645.399	645.385
v) Potraživanja po osnovu saosiguranja, reosiguranja i retrocesija u zemlji	0	0	
g) Potraživanja po osnovu saosiguranja, reosiguranja i retrocesija iz inostranstva	0		
d) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi štete u zemlji	0		
đ) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi štete u inostranstvu	447.243		
e) Ostali kupci i ostala potraživanja	0		
ž) Potraživanja po osnovu depozitne premije osiguranja, saosiguranja i reosiguranja	0		

2. Potraživanja iz specifičnih poslova	2.881	5.889	7.593
3. Druga potraživanja	168.028	97.705	127.113
4. Kratkoročni finansijski plasmani (049 do 057)	1.000.000	600.000	3.858.622
a) Kratkoročni finansijski plasmani u povezana pravna lica – matična i zavisna	0		
b) Kratkoročni finansijski plasmani – ostala povezana pravna lica	0	0	0
v) Kratkoročni finansijski plasmani u zemlji	1.000.000	600.000	3.858.622
g) Kratkoročni finansijski plasmani u inostranstvu	0	0	0
d) Dio dugoročnih finansijskih deponovanja i ulaganja koji dopijeva za naplatu u periodu do godinu dana	0	0	0
đ) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	0	0	0
e) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	0	0
ž) Otkupljene sopstvene akcije	0	0	0
z) Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0	0	0
5. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (059 + 060)	1.364.597	1.494.373	1.813.995
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti	0	0	0
b) Gotovina	1.364.597	1.494.373	1.813.995
6. Porez na dodatu vrijednost	0	0	
III - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	3.836.728	3.968.946	3.107.528
IV - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	128.461	168.871	0
V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0	0	0
G. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)	27.840.539	25.161.261	25.002.792
D. VANBILANSNA AKTIVA	2.545.674	13.856	143.584
Đ. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)	30.386.213	25.175.117	25.146.376
PASIVA			
A. KAPITAL (102 - 109 ± 110 + 111 + 115 + 116 - 117 + 118 - 123)	10.367.322	8.299.763	9.004.987
I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	9.334.000	7.556.000	7.556.000
1. Akcijski kapital	9.334.000	7.556.000	7.556.000
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću		0	0
3. Državni kapital		0	0
4. Ulozi društva za uzajamno osiguranje sa ograničenim doprinosom		0	0
5. Ulozi društva za uzajamno osiguranje sa neograničenim doprinosom		0	0
6. Ostali kapital		0	0
II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0	0
III - EMISIONA PREMIJA	512.209	768.024	768.024
IV – EMISIONI GUBITAK			
V - REZERVE IZ DOBITKA (113 do 117)	65.946	65.946	57.601
1. Zakonske rezerve	65.946	65.946	57.601
2. Statutarne rezerve		0	0
3. Druge rezerve utvrđene aktima društva		0	0
4. Rezerve za sopstvene akcije			
5. Ostale rezerve iz dobitka			
VI - REVALORIZACIONE REZERVE			
VII - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	377.600	352.687	456.460
VIII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	6.168	9.278	0
IX - NERASPOREĐENI DOBITAK (122 do 123)	83.735	158.557	166.902
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0	158.557	
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	83.735	0	166.902
X - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)	0	592.173	0
1. Gubitak ranijih godina		0	
2. Gubitak tekuće godine	0	592.173	
B. DUGOROČNA REZERVISANJA (128 do 136)	171.952	154.010	246.987
1. Matematička rezerva životnih osiguranja		0	0
2. Rezervisanja za učešće u dobitku		0	0
3. Rezervisanja za izravnane rizika		0	0
4. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite		0	0
5. Rezervisanja za troškove restrukturisanja		0	0
6. Rezervisanja za bonuse i popuste		0	0
7. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	171.952	154.010	151.293
8. Druge tehničke rezerve osiguranja		0	95.694
9. Rezervisanja za sudske sporove u toku i ostala dugoročna rezervisanja			
V. OBAVEZE (138 + 147)	17.301.265	16.707.488	15.750.818
I - DUGOROČNE OBAVEZE (139 do 146)	2.027.855	1.917.388	2.083.343
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital		0	0
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima		0	0
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti		0	0

4. Dugoročni krediti	1.641.301	1.406.694	1.794.887
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu		0	0
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		0	0
7. Odložene poreske obaveze			
8. Ostale dugoročne obaveze	386.554	510.694	288.456
II - KRATKOROČNE OBAVEZE (148 + 156 + 160 + 161 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	15.273.410	14.790.100	13.667.475
1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 155)	156.559	158.784	189.107
a) Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	0		
b) Obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	0		
v) Kratkoročni krediti	156.559	158.784	189.107
g) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji dospijeva u periodu do godinu dana		0	0
d) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha			
đ) Obaveze po osnovu stalnih sredstva namijenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja			
e) Ostale kratkoročne finansijske obaveze			
2. Obaveze po osnovu štete i ugovorenih iznosa (157 + 159)	9.443	5.483	21.376
a) Obaveze po osnovu štete i ugovorenih iznosa	9.443	5.483	21.376
b) Obaveze po osnovu udjela u šteti i ugovorenim iznosima iz reosiguranja i retrocesije		0	0
v) Obaveze po osnovu udjela u šteti i ugovorenim iznosima iz saosiguranja	0		
3. Obaveze za premiju i specifične obaveze	563.521	526.577	331.780
4. Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada (162 + 163)	198.976	177.088	207.488
a) Obaveze po osnovu bruto zarada	197.986	176.235	207.165
b) Obaveze po osnovu bruto naknada zarada	990	853	323
5. Druge obaveze iz poslovanja	775.965	537.038	778.360
6. Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoročne obaveze	32.932	30.326	40.368
7. Obaveze za porez iz rezultata	38.277	40.410	76.378
8. Odložene poreske obaveze	41.270	38.157	50.718
9. Pasivna vremenska razgraničena (169 + 175)	13.456.467	13.276.237	11.971.900
a) Prenosive premije životnih osiguranja			
b) Prenosive premije neživotnih osiguranja	7.465.902	6.095.042	5.361.094
v) Prenosive premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija			
g) Rezervisane štete životnih osiguranja			
d) Rezervisane štete neživotnih osiguranja	5.793.255	6.764.118	6.318.256
đ) Rezervisanja za udjele u šteti po osnovu saosiguranja, reosiguranja i retrocesija			
e) Duga pasivna vremenska razgraničenja	197.310	417.077	292.550
G. POSLOVNA PASIVA (101 + 127 + 137)	27.840.539	25.161.261	25.002.792
D. VANBILANSNA PASIVA	2.545.674	13.856	143.584
Đ. UKUPNA PASIVA (176 + 177)	30.386.213	25.175.117	25.146.376

Uporedni prikaz pozicija bilansa uspjeha Emitenta za period 01.01 - 31.12.2022, 01.01 - 31.12.2021. i 01.01 - 31.12.2020. godine

Pozicija	01.01 - 31.12.2022.	01.01 - 31.12.2021.	01.01 - 31.12.2020.
A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI			
I - POSLOVNI PRIHODI	15.670.643	18.589.836	13.093.297
1. Prihodi od premije osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija			
a) Prihodi od premije osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija			
b) Prihodi od premija dobrovoljnog penzijskog osiguranja			
v) Prihodi po osnovu učešća saosiguranja i reosiguranja u naknadi štete			
g) Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja životnih osiguranja,			
d) Ostali prihodi po osnovu životnog osiguranja			
2. Prihodi od premije osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	12.001.131	11.022.905	10.966.537
3. Prihodi po osnovu učešća saosiguranja i reosiguranja i retrocesija u	1.991.568	3.057.433	485.881
4. Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja neživotnih osiguranja	407.865	3.330.222	299.293
5. Prihodi od povrata poreskih i drugih dažbina i prihodi od premija,			
6. Drugi poslovni prihodi	1.270.079	1.179.276	1.341.586
II - POSLOVNI RASHODI	15.964.245	19.471.399	13.263.547
1. Funkcionalni rashodi	9.227.521	13.522.265	7.331.339
1.2. Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose	313.242	343.719	411.615
a) Matematička rezerva životnih osiguranja, osim dobrovoljnog penzijskog			

b)Matematička rezerva dobrovoljnog penzijskog osiguranja			
v) Doprinos za preventivu			49.036
g)Vatrogasni doprinos	79.199	105.267	115.821
d)DoprinosZaštitnom fondu	229.896	235.462	246.758
đ)Rashodi za dugoročna rezervisanja za izravnjanje rizika			
e)Doprinosi propisani posebnim zakonima	4.147	2.990	
ž)Povećanje drugih tehničkih rezervi			
z)Ostali rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose			
1.2. Naknade štete, ugovorenih iznosa i i premija saosiguranja i reosiguranja			
a)Naknade štete, ugovorenih iznosa i udjela u šteti životnih osiguranja			
b)Naknade štete i ugovorenih suma dobrovoljnog penzijskog osiguranja			
v)Rashodi po osnovu premija i provizija saosiguranja, reosiguranja i			
g)Rezervisanja za štetu, udjela u šteti i ostala rezervisanja po osnovu životnih			
d)Rashodi po osnovu bonusa i popusta životnih osiguranja			
1.3.Naknade štete i ostale naknade neživotnih osiguranja	8.914.279	13.178.546	6.919.724
a)Naknade štete, osiguranih suma, drugih ugovorenih iznosa i udjela u šteti	5.397.907	6.699.695	3.531.989
b)Rashodi po osnovu premija i provizija saosiguranja, reosiguranja i	3.400.943	3.053.429	3.090.899
v)Rashodi po osnovu bonusa i popusta neživotnih osiguranja			
g)Rezervisanja za štetu, udjela u šteti i ostala rezervisanja po osnovu	115.429	3.425.422	296.836
2.Troškovi sprovođenja osiguranja	6.736.724	5.949.134	5.932.208
2.1. Troškovi amortizacije i rezervisanja	471.142	403.534	448.402
a)Troškovi amortizacije	439.501	400.817	419.636
b)Troškovi rezervisanja	31.641	2.717	28.766
2.2.Troškovi materijala, energije, usluga i nematerijalni troškovi	3.742.215	3.331.516	3.260.939
a)Troškovi materijala, goriva i energije	306.678	527.330	540.629
b) Troškovi provizija	432.312	248.718	222.495
v)Troškovi proizvodnih usluga, reklame i propagande	2.729.063	2.304.689	2.202.997
g) Nematerijalni troškovi	255.926	232.468	231.153
d) Troškovi poreza i doprinosas	18.236	18.311	63.665
2.3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	2.523.367	2.214.084	2.222.867
a)Troškovi bruto zarada i naknada zarada	2.096.541	1.900.170	1.838.113
b) Ostali lični rashodi i naknade	426.826	313.914	384.754
III - POSLOVNI DOBITAK			
IV - POSLOVNI GUBITAK	293.602	881.563	170.250
B. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI	422.596	412.993	502.625
I - Financijski prihodi od matičnih, zavisnih i ostalih povezanih pravnih lica			0
1. Prihodi od kamata	422.588	410.732	501.676
2. Pozitivne kursne razlike	8	19	1
3. Ostali financijski rashodi		2.242	948
II - FINANSIJSKI RASHODI	83.798	77.090	115.754
1. Financijski rashodi od matičnih, zavisnih i ostalih povezanim pravnim	53.380	55.835	84.665
2. Rashodi kamata	129	950	1.958
3. Negativne kursne razlike	122	146	10
4. Ostali financijski rashodi	30.167	20.159	29.121
III - DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI	45.196		216.621
IV - GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI		545.660	
V. OSTALI PRIHODI I RASHODI	248.419	113.626	162.188
1.Dobici od prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, bioloških	8.827	4.300	
2. Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrijednosti			
3.Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika			
4. Ostali prihodi	239.592	109.326	162.188
II - OSTALI RASHODI	174.772	30.250	8.065
1. Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih sredstava,	797		3.308
2.Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrijednosti			
3.Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika			
4. Ostali rashodi	173.975	30.250	4.757
III - DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA	73.647	83.376	154.123
IV - GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA			
G. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE			
I - PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE			
1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava, nekretnina,			

2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i			
3. Ostali prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine			
II - RASHODI PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	450	14.674	521
1. Obezvjeđenje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme i	450	14.674	521
2. Obezvjeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava			
3. Ostali rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti imovine			
III - DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE			
IV - GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	450	14.674	521
D. DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA			
Đ. GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA		74.805	
E. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I	22.410		388.135
Ž. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I	18.791		377.343
Z. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	122.012		381.015
1. Dobitak prije oporezivanja		551.763	
2. Gubitak prije oporezivanja	38.277	40.410	214.113
I. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT			
1. Poreski rashodi perioda			
2. Odloženi poreski rashodi perioda			
3. Odloženi poreski prihodi perioda			
J. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA			
1. Neto dobitak tekuće godine	83.735		166.902
2. Neto gubitak tekuće godine		592.173	
K. OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODU	28.024		
I - DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU			
1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim	28.024		
2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju			
3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog			
4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja			
5. Efektivni dio dobitka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova			
6. Ostali dobici utvrđeni direktno na kapitalu			
II - GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU		113.052	76.288
1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju		113.052	76.288
2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja			
3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja			
4. Efektivni dio dobitka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova			
5. Ostali gubici utvrđeni direktno na kapitalu			
L. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU	28.024	-113.052	-76.288
LJ. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE			
M. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U	28.024	-113.052	-76.288
N. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU			
I - UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU	111.759		90.614
II - UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU		705.225	
Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima			
Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima			
Obična zarada po akciji	17,94		44,18
Razrijeđena zarada po akciji			
Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	102	98	89
Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	102	98	89

Uporedni prikaz pozicija bilansa tokova gotovine Emitenta za period 01.01 - 31.12.2022, 01.01 - 31.12.2021. i 01.01 - 31.12.2020. godine

Pozicija	01.01 - 31.12.2022.	01.01 - 31.12.2021.	01.01 - 31.12.2020.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	15.706.382	14.802.534	12.346.263
1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	12.971.244	11.305.050	10.272.915
2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija		273.787	1.267.409
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	307.700	301.576	536.661
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	2.427.438	2.922.121	269.278
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	15.705.008	15.323.700	12.832.442
1. Odliv po osnovu naknade štete iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	3.792.583	4.366.558	3.335.361
2. Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesija	1.431.384	2.252.970	
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	2.265.147	1.274.102	2.424.802
4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	2.745.932	2.408.349	1.996.343
5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	4.166.023	4.318.376	4.293.759
6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata			
7. Odlivi po osnovu poreza na dobit		246.248	65.256
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	1.303.939	457.097	716.921
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	1.374		
IV - Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti		521.166	486.179
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	1.753.309	4.219.971	3.332.744
1. Priliv po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	1.514.262	2.079.896	3.229.444
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela			
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	31.823		
4. Prilivi po osnovu kamata	207.224	182.804	100.568
5. Priliv od dividendi i učešća u dobitku		1.441	2.732
6. Priliv po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		1.955.830	
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	4.021.012	3.512.250	5.839.124
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana		833	
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu			
3. Odlivi na osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	215.113	223.093	1.151.937
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	3.805.899	3.288.324	4.687.187
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja		707.721	
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	2.267.703		2.506.380
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	2.346.966		3.912.000
1. Priliv po osnovu povećanja osnovnog kapitala	1.955.800		3.912.000
2. Priliv po osnovu dugoročnih kredita			
3. Priliv po osnovu kratkoročnih kredita	391.166		
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	210.413	506.177	1.038.220
1. Odliv po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela			
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita		233.382	1.000.000
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	206.610	261.492	21.876
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	3.803	10.470	16.344
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi			
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		833	
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	2.136.553		2.873.780
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja		506.177	
G. UKUPNI PRILIV GOTOVINE	19.806.657	19.022.505	19.591.007
D. UKUPNI ODLIV GOTOVINE	19.936.433	19.342.127	19.709.786
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE			
E. NETO ODLIV GOTOVINE	129.776	319.622	118.779
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	1.494.373	1.813.995	1.932.774
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE			
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE			
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	1.364.597	1.494.373	1.813.995

Izveštaj o promjenama na kapitalu Emitenta na dan 31.12.2022. godine

Vrsta promjene na kapitalu	AOP	Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva							Ukupno (3+4+5+6±7±8±9)
		Akcijski kapital - vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Rev. rezerve za fin. sred vrednovana po fer vrij. kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit/(nepokriveni gubitak)	
1. Stanje na dan 01.01.2021. god.	901	7.556.000	768.025	57.601		456.460		166.902	9.004.988
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902								
3. Efekti ispravki grešaka	903								
4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2021. god. (901 ± 902 ± 903)	904	7.556.000	768.025	57.601		456.460		166.902	9.004.988
5. Dobit/(gubitak) za godinu	905							-592.173	-592.173
6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906								
7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907							-592.173	-592.173
8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908			8.345				-8.345	0
9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909								
10. Objavljene dividende	910								
11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911								
12. Ostale promjene	912					-113.052			-113.052
13. Stanje na dan 31.12.2021. god. / 01.01.2022. god. (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)	913	7.556.000	768.025	65.946		343.408		-433.616	8.299.763
14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914								
15. Efekti ispravki grešaka	915								
16. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2022. godine (913 ± 914 ± 915)	916	7.556.000	768.025	65.946		343.408		-433.616	8.299.763
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917							83.735	83.735
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918								
19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919							83.735	83.735
20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920	1.778.000	177.800						1.955.800
21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921								
22. Objavljene dividende	922								
23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923		-433.616					433.616	0
24. Ostale promjene	924					28.024			28.024
25. Stanje na dan 31.12.2022. godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922± 923 ± 924)	925	9.334.000	512.209	65.946		371.432		83.735	10.367.322

Izveštaj o promjenama na kapitalu Emitenta na dan 31.12.2021. godine

Vrsta promjene u kapitalu	AOP	Dio kapitala koji pripada vlasnicima matičnog privrednog društva					Ukupno
		Akcijski kapital i udjeli u doo	Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobitci/ gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita got. tokova)	Akumulisani neraspoređeni dobitak / nepokriveni gubitak	
Stanje na dan 01.01.2020. god.	901	5.556.000		532.748	57.601	-1.143.975	5.002.374
Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902						0
Efekti ispravke grešaka	903						0
Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2020. god. (901 ± 902 ± 903)	904	5.556.000		532.748	57.601	-1.143.975	5.002.374
Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905						0
Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finan. sredstava raspoloživih za prodaju	906			-76.288			-76.288
Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	907						0
Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	908					166.902	166.902
Neto dobitci/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909						0
Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	910						0
Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911	2.000.000			768.025	1.143.975	3.912.000
Stanje na dan 31.12.2020. god. / 01.01.2021. god. (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911)	912	7.556.000	0	456.460	825.626	166.902	9.004.988
Efekti promjena u računovodstvenim politikama	913						0
Efekti ispravke grešaka	914						0
Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2021. god. (912 ± 913 ± 914)	915	7.556.000	0	456.460	825.626	166.902	9.004.988
Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916						0
Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917			-113.052			-113.052
Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	918						0
Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	919					-592.173	-592.173
Neto dobitci/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920						0
Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	921						0
Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922				8.345	-8.345	0
Stanje na dan 31.12.2021. god. (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922)	923	7.556.000	0	343.408	833.971	-433.616	8.299.763

Izveštaj o promjenama na kapitalu Emitenta na dan 31.12.2020. godine

Vrsta promjene u kapitalu	AOP	Dio kapitala koji pripada vlasnicima matičnog privrednog društva					Ukupno
		Akcijski kapital i udjeli u doo	Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobiti/ gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita got. tokova)	Akumulisani neraspoređeni dobitak / nepokriveni gubitak	
Stanje na dan 01.01.2019. god.	901	5.556.000		599.746	57.601	670.620	6.883.967
Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902						
Efekti ispravke grešaka	903						
Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2019. god. (901 ± 902 ± 903)	904	5.556.000		599.746	57.601	670.620	6.883.967
Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905						
Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finan. sredstava raspoloživih za prodaju	906			-66.998			-66.998
Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	907						
Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	908					-1.814.595	-1.814.595
Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909						
Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	910						
Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911						
Stanje na dan 31.12.2019. god. / 01.01.2020. god. (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911)	912	5.556.000		532.748	57.601	-1.143.975	5.002.374
Efekti promjena u računovodstvenim politikama	913						
Efekti ispravke grešaka	914						
Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2020. god. (912 ± 913 ± 914)	915	5.556.000		532.748	57.601	-1.143.975	5.002.374
Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916						
Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917			-76.288			-76.288
Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	918						
Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	919					166.902	166.902
Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920						
Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	921						
Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922	2.000.000			768.025	1.143.975	3.912.000
Stanje na dan 31.12.2020. god. (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922)	923	7.556.000		456.460	825.626	166.902	9.004.988

Napomena: Note uz godišnje finansijske izvještaje za 2020, 2021. i 2022. godinu se nalaze u Prilogu 1,2 i 3 Jedinственог проспекта i sastavni su dio istog.

3.17.1.2. Izvještaji revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja Emitenta

Revizorski izvještaj za 2020. godinu

Deloitte.

Deloitte д.о.о. Бања Лука
Браће Макић и мајке Марије 58 и 60
78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Тел: +387 (0)51 223 500
Факс: +387 (0)51 224 990
www.deloitte.com

Извјештај независног ревизора

Акционарима Триглав Осигурање а.д. Бања Лука

Мишљење

Обавили смо ревизију финансијских извјештаја Триглав Осигурање а.д. Вања Лука (“Друштво”), који обухватају извјештаје о финансијском положају на дан 31. децембра 2020. године, извјештај о билансу успјеха и осталој свеобухватној добити, извјештај о промјенама на капиталу и извјештај о новчаним токовима за годину која је тада завршила, те ноте уз финансијске извјештаје, укључујући и сажетак значајних рачуноводствених политика.

Према нашем мишљењу, приложени финансијски извјештаји фер презентирају, у свим значајним одредницама, финансијски положај Друштва на дан 31. децембра 2020. године, те резултате њиховог пословања и новчаних токова, за годину која је тада завршила, и састављени су у складу са законским оквиром финансијског извјештавања у Републици Српској.

Основа за мишљење

Обавили смо нашу ревизију у складу са Међународним ревизијским стандардима (МРевС-има). Наше одговорности према тим стандардима су детаљније описане у нашем извјештају независног ревизора у одјелу *Одговорности ревизора за ревизију финансијских извјештаја*. Независни смо од Друштва у складу са етичким захтјевима који су релевантни за нашу ревизију финансијских извјештаја у Републици Српској и испунили смо наше етичке одговорности у складу с тим захтјевима. Вјерујемо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и примјерени да осигурају основу за наше мишљење.

Кључна ревизијска питања

Кључна ревизијска питања су она питања која су била, по нашој професионалној процени, од највеће важности за нашу ревизију финансијских извјештаја текућег периода. Тим питањима смо се бавили у контексту наше ревизије финансијских извјештаја као цјелине и при формирању нашег мишљења о њима, и ми не дајемо засебно мишљење о тим питањима.

Друштво за ревизију и консалтинг Deloitte д.о.о. Бања Лука – једночлано друштво, Браће Макић и мајке Марије 58 и 60, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина; Округли привредни суд Бања Лука, рег. ул. бр. 1-30826-00; Уписани и уплаћени основни капитал: 5,000 КМ; Матични број: 01913239; ИДБ: 4400883000008; ПДБ број: 400883000008; Пословни рачуни: 562-099-00001310-56; 572-000-00002180-13.

Deloitte се односи на једно или више лица Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL”), његову глобалну мрежу друштava чланова и његове повезане ентитете (заједно: „Deloitte организација”), DTTL (такође под називом: „Deloitte Global”) и сва његова друштava чланова и повезана лица представљају правно засебне и самосталне ентитете, који једни према другима не могу бити обавезани нити одговорни у односу на трећа лица. DTTL и свако DTTL друштво члан и повезани ентитет одговорно само за своја дјела и пропусте, и није одговоран за поступке других. Deloitte не пружа услуге клијентима. За више информација, молимо вас посјетите www.deloitte.com/rs/republika-srpska.

© 2021. За информације, контактирајте Deloitte д.о.о. Бања Лука.

Вредновање техничких резерви у финансијским извјештајима

Објаве везане за техничке резерве укључене су у Напомену 27. Преносне премије и Напомену 28. Резервисања за штете

Техничке резерве значајна су ставка у извјештају о финансијском положају. Вриједност техничких резерви на дан 31. децембра 2020. године износи 11,679,350 BAM (31. децембар 2019.: 11,088,994 BAM) у финансијским извјештајима. Резервисања се мјере у складу с рачуноводственим политикама, које су описане у финансијским извјештајима.

Обрачун резервисања за уговоре о осигурању сложен је јер подразумева висок ниво процјена Управе и сложене математичке и статистичке обрачуне.

Модел који се користе за обрачун техничких резерви дизајнирани су за сваку категорију засебно, а тај поступак увелико зависи од економских и демографских претпоставки.

Управа прегледа премије, исплате штета и остале улазне податке и претпоставке модела; актуарска функција Друштва одговорна је за провјеру адекватности процијењених резерви.

Техничке резерве су значајне рачуноводствене процјене, подложне високој просудби, стога их сматрамо кључним ревизијским питањем.

Стекли смо разумијевање кључних интерних контрола и тестирали њихову учинковитост. Такође смо прегледали поступке за анализу економских и некономских претпоставки примјењених у обрачуну резервисања.

Проучили смо адекватност кључних претпоставки Управе примјењених у процјени техничких резерви за појединачне случајеве и усагласили их с одговарајућом пратећом документацијом. Процијенили смо јесу ли објављене резерве у складу са захтјевима рачуноводног оквира, најбољом индустријском праксом и законским захтјевима.

Процјена актуарских претпоставки, укључујући третман и процјену претпоставки Управе, такође је укључивала актуарске стручњаке као стручњаке ревизора. Актуарски стручњаци учествовали су у испитивању обрачуна модела, а извршили су и независни обрачун резерви.

Такође смо прегледали информације у финансијским извјештајима како бисмо процијенили је ли информација која се односи на техничке резерве адекватно објављена.

Одговорност Управе и оних који су задужени за управљање за финансијске извјештаје

Управа је одговорна за припремање и фер презентовање приложених финансијских извјештаја у складу са законским оквиром финансијског извјештавања у Републици Српској, као и за оне интерне контроле које Управа одреди да су потребне за омогућавање састављања финансијских извјештаја који су без значајног погрешног приказа услед преваре или грешке.

У састављању финансијских извјештаја, Управа је одговорна за процјењивање способности Друштва да настави са пословањем по временски неограниченом пословању, објављивање, ако је примјениво, питања повезаних с временски неограниченим пословањем и кориштењем рачуноводствене основе утемељене на временској неограничености пословања, осим ако Управа или намјерава ликвидирати Друштво или прекинути пословање или нема реалне алтернативе него да то учини.

Они који су задужени за управљање су одговорни за надгледање процеса финансијског извјештавања којег је успоставило Друштво.

Одговорности Ревизора за ревизију финансијских извјештаја

Наши циљеви су стећи разумно увјерење о томе јесу ли финансијски извјештаји као цјелина без значајног погрешног приказа услед преваре или грешке и издати извјештај независног ревизора који укључује наше мишљење. Разумно увјерење је висок ниво увјерења, али није гаранција да ће ревизија обављена у складу с МРевС-има увијек открити значајно погрешно приказивање када оно постоји. Погрешни прикази могу настати услед преваре или грешке и сматрају се значајни ако се разумно може очекивати да, појединачно или у збиру, утичу на економске одлуке корисника доњете на основи тих финансијских извјештаја.

Као саставни дио ревизије у складу с МРевС-има, стварамо професионалне процјене и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Ми такође:

- препознајемо и процјењујемо ризике значајно погрешног приказа финансијских извјештаја, због преваре или грешке; обликујемо и обављамо ревизијске поступке као одговор на те ризике и прибављамо ревизијске доказе који су доступни и примјерени како би осигурали основу за доношење нашег мишљења. Ризик неоткривања значајно погрешног приказа насталог услед преваре, већи је од ризика неоткривања оног насталог услед грешке, будући да превара може укључити тајне споразуме, кривотворење, намјерно испуштање, погрешно приказивање или заобилажење интерних контрола.
- стичемо разумијевање интерних контрола релевантних за ревизију како бисмо обликовали ревизијске поступке који су примјерени у датим околностима, али не и у сврху изражавања мишљења о учинковитости интерних контрола Друштва.
- оцјењујемо примјереност кориштених рачуноводствених политика и разумност рачуноводствених процјена и повезаних објава од стране Управе.
- доносимо закључак о примјерености кориштења претпоставке временске неограничености пословања од стране Управе те, темељено на прибављеним ревизијским доказима, закључујемо о томе постоји ли значајна неизвјесност у вези с догађајима или околностима који могу стварати значајну сумњу у способност Друштва да наставе са временски неограниченим пословањем. Уколико закључимо да постоји значајна неизвјесност, од нас се захтијева да скренемо пажњу у нашем извјештају независног ревизора на повезане објаве у финансијским извјештајима или, ако такве објаве нису одговарајуће, да модификујемо наше мишљење. Наши закључци темеље се на ревизијским доказима прибављеним до датума издавања нашег извјештаја независног ревизора. Међутим, будући догађаји или услови могу узроковати да Друштво не буду у могућности наставити с временски неограниченим пословањем.

Одговорности Ревизора за ревизију финансијских извјештаја (наставак)

- оцјењујемо цјелокупну презентацију, структуру и садржај финансијских извјештаја, укључујући и објаве те разматрамо одражавају ли финансијски извјештаји трансакције и догађаје на којима су засновани на начин како би се постигла фер презентација.
- прибављамо довољно прикладних ревизијских доказа у вези финансијских информација субјеката или пословних активности унутар Друштва, како бисмо могли изразити мишљење о финансијским извјештајима. Ми смо одговорни за усмјеравање, надзор и сprovedбу ревизије. Једини смо одговорни за изражавање нашег мишљења.

Комуницирамо с онима који су задужени за управљање у вези с, између осталог, планираним дјелокругом и временским распоредом ревизије и важним ревизијским налазима, укључујући и оне у вези са значајним недостацима у интерним контролама, који су откривени током наше ревизије.

Ми, такође, дајемо изјаву онима који су задужени за управљање да смо поступали у складу с релевантним етичким захтјевима везаним за независност и да ћемо комуницирати са њима о свим односима и другим питањима за која се може разумно сматрати да утичу на нашу независност, као и, тамо гдје је то примјењиво, о повезаним мјерама заштите.

Међу питањима о којима се комуницира са онима који су задужени за управљање, одређујемо она која су од највеће важности за ревизију финансијских извјештаја текућег периода и стога су кључна ревизијска питања. Та питања описујемо у нашем извјештају независног ревизора, осим уколико закон или прописи спречавају јавно објављивање тих питања или, када одлучимо, у изнимно ријетким околностима, да та питања не требамо комуницирати у нашем извјештају независног ревизора, с обзиром да се разумно може очекивати да би негативне посљедице њихове објаве надмашиле добробити јавног интереса.

Ангажовани партнер у ревизији која је резултовала овим извјештајем независног ревизора је Сабина Софтић.

Ранко Травар, директор

Сабина Софтић, партнер и овлаштени ревизор



Deloitte д.о.о. Бања Лука

Браће Мажар и мајке Марије 58 и 60

Бања Лука

29. април 2021. године



Deloitte d.o.o. Sarajevo -
Podružnica Banja Luka
Braće Mažar i majke Marije 58 i 60,
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 (0) 51 223 500
Fax: +387 (0) 51 224 990
www.deloitte.com/ba

Извјештај независног ревизора

Акционарима Триглав Осигурање а.д. Бања Лука

Мишљење

Обавили смо ревизију финансијских извјештаја Триглав Осигурање а.д. Вања Лука ("Друштво"), који обухватају извјештаје о финансијском положају на дан 31. децембра 2021. године, извјештај о билансу успеха и осталој свеобухватној добити, извјештај о пројенама на капиталу и извјештај о новчаним токовима за годину која је тада завршила, те ноте уз финансијске извјештаје, укључујући и сажетак значајних рачуноводствених политика.

Према нашем мишљењу, приложени финансијски извјештаји фер презентирају, у свим значајним одредницама, финансијски положај Друштва на дан 31. децембра 2021. године, те резултате њиховог пословања и новчаних токова, за годину која је тада завршила, и састављени су у складу са законским оквиром финансијског извјештавања у Републици Српској.

Основа за мишљење

Обавили смо нашу ревизију у складу са Међународним ревизијским стандардима (МРевС-има). Наше одговорности према тим стандардима су детаљније описане у нашем извјештају независног ревизора у одељку *Одговорности ревизора за ревизију финансијских извјештаја*. Независни смо од Друштва у складу с Међународним кодексом етике за професионалне рачуновође (укључујући Међународне стандарде независности) („IESBA“ Кодекс) и испунили смо наше етичке одговорности у складу са „IESBA“ Кодексом. Вјерујемо да су ревизијски докази које смо прибавили dostatни и примјерени да осигурају основу за наше мишљење.

Кључна ревизијска питања

Кључна ревизијска питања су она питања која су била, по нашој професионалној процјени, од највеће важности за нашу ревизију финансијских извјештаја текућег периода. Тим питањима смо се бавили у контексту наше ревизије финансијских извјештаја као цјелине и при формирању нашег мишљења о њима, и ми не дајемо засебно мишљење о тим питањима.



**MAKING AN
IMPACT THAT
MATTERS**
since 1645

Deloitte се односи на Deloitte Touche Tohmatsu Limited, скраћено DTTL, и мрежу његових чланова и с њима повезаних субјеката (заједнички „организација Deloitte“). DTTL („Deloitte Global“) и сваки његов члан и његови повезани субјекти су правно одвојени и самостални субјекти, који се не могу међусобно обавезивати на одређене радње у односу на треће стране. DTTL и сви његови повезани субјекти одговорни су искључиво за вјерљива, а не међусобна, дјела и пропусте. Услуге клијентима не пружа DTTL. Детаљан опис DTTL-а и његових чланова можете пронаћи на адреси www.deloitte.com/ba/o-nama.

У Босни и Херцеговини услуге пружају Deloitte d.o.o. Sarajevo и Deloitte Advisory Services d.o.o., Sarajevo са својим подружницама Deloitte d.o.o. Sarajevo – Podružnica Banja Luka и Deloitte Advisory Services d.o.o., Sarajevo – Podružnica Banja Luka под заједничким називом „Deloitte Bosna i Hercegovina“, субјекти повезани под кривним друштвом Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Bosna i Hercegovina је међу водећим пружаоцима професионалних услуга у земљи, које обухватају услуге ревизије и саветовања, пословног саветовања, финансијског саветовања, саветовања у подручју управљања ризиком те порезне и повезане услуге које пружа више од 90 домаћих и специјализираних иностраних стручњака.

Кључно ревизијско питање**Како смо приступили кључном ревизијском питању****Вредновање техничких резерви у финансијским извјештајима**

Објаве везане за техничке резерве укључене су у Напомену 28. Преносне премије и Напомену 29. Резервисања за штете

Техничке резерве значајна су ставка у извјештају о финансијском положају. Вриједност техничких резерви на дан 31. децембра 2021. године износи 12,859,160 BAM (31. децембар 2020.: 11,679,350 BAM) у финансијским извјештајима. Резервисања се мјере у складу с рачуноводственим политикама, које су описане у финансијским извјештајима.

Обрачун резервисања за уговоре о осигурању сложен је јер подразумеива висок ниво процјена Управе и сложене математичке и статистичке обрачунае.

Модел који се користе за обрачун техничких резерви дизајнирани су за сваку категорију засебно, а тај поступак увелико зависи од економских и демографских претпоставки.

Управа прегледа премије, исплате штета и остале улазне податке и претпоставке модела; актуарска функција Друштва одговорна је за провјеру адекватности процијениених резерви.

Техничке резерве су значајне рачуноводствене процјене, подложне високој просудби, стога их сматрамо кључним ревизијским питањем.

Стекли смо разумијевање кључних интерних контрола и тестирали њихову учинковитост. Такође смо прегледали поступке за анализу економских и неекономских претпоставки примијењених у обрачуну резервисања.

Проучили смо адекватност кључних претпоставки Управе примијењених у процјени техничких резерви за појединачне случајеве и усагласили их с одговарајућом пратећом документацијом. Процијенили смо јесу ли објављене резерве у складу са захтјевима рачуноводственог оквира, најбољом индустријском праксом и законским захтјевима.

Процјена актуарских претпоставки, укључујући третман и процјену претпоставки Управе, такође је укључивала актуарске стручњаке као стручњаке ревизора. Актуарски стручњаци учествовали су у испитивању обрачуна модела, а извршили су и прерачун резерви за уговоре о осигурању.

Такође смо прегледали информације у финансијским извјештајима како бисмо процијенили је ли информација која се односи на техничке резерве адекватно објављена.

Одговорност Управе и оних који су задужени за управљање за финансијске извјештаје

Управа је одговорна за припремање и фер презентовање приложених финансијских извјештаја у складу са законским оквиром финансијског извјештавања у Републици Српској, као и за оне интерне контроле које Управа одреди да су потребне за омогућавање састављања финансијских извјештаја који су без значајног погрешног приказа усљед преваре или грешке.

У састављању финансијских извјештаја, Управа је одговорна за процјењивање способности Друштва да настави са пословањем по временски неограниченом пословању, објављивање, ако је примјењиво, питања повезаних с временски неограниченим пословањем и кориштењем рачуноводствене основе утемељене на временској неограничености пословања, осим ако Управа или намјерава ликвидирати Друштво или прекинути пословање или нема реалне алтернативе него да то учини.

Они који су задужени за управљање су одговорни за надгледање процеса финансијског извјештавања којег је успоставило Друштво.

Одговорности Ревизора за ревизију финансијских извјештаја

Наши циљеви су стећи разумно увјерење о томе јесу ли финансијски извјештаји као цјелина без значајног погрешног приказа усљед преваре или грешке и издати извјештај независног ревизора који укључује наше мишљење. Разумно увјерење је висок ниво увјерења, али није гаранција да ће ревизија обављена у складу с МРевС-има увијек открити значајно погрешно приказивање када оно постоји. Погрешни прикази могу настати усљед преваре или грешке и сматрају се значајни ако се разумно може очекивати да, појединачно или у збиру, утичу на економске одлуке корисника доњете на основи тих финансијских извјештаја.

Као саставни дио ревизије у складу с МРевС-има, стварамо професионалне процјене и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Ми такође:

- препознајемо и процјењујемо ризике значајно погрешног приказа финансијских извјештаја, због преваре или грешке; обликујемо и обављамо ревизијске поступке као одговор на те ризике и прибављамо ревизијске доказе који су доступни и примјерени како би осигурали основу за доношење нашег мишљења. Ризик неоткривања значајно погрешног приказа насталог усљед преваре, већи је од ризика неоткривања оног насталог усљед грешке, будући да превара може укључити тајне споразуме, кривотворење, намјерно испуштање, погрешно приказивање или заобилажење интерних контрола.
- стичемо разумијевање интерних контрола релевантних за ревизију како бисмо обликовали ревизијске поступке који су примјерени у датим околностима, али не и у сврху изражавања мишљења о учинковитости интерних контрола Друштва.
- оцјењујемо примјереност кориштених рачуноводствених политика и разумност рачуноводствених процјена и повезаних објава од стране Управе.
- доносимо закључак о примјерености кориштења претпоставке временске неограничености пословања од стране Управе те, темељено на прибављеним ревизијским доказима, закључујемо о томе постоји ли значајна неизвјесност у вези с догађајима или околностима који могу стварати значајну сумњу у способност Друштва да настави са временски неограниченим пословањем. Уколико закључимо да постоји значајна неизвјесност, од нас се захтијева да скренемо пажњу у нашем извјештају независног ревизора на повезане објаве у финансијским извјештајима или, ако такве објаве нису одговарајуће, да модификујемо наше мишљење. Наши закључци темеље се на ревизијским доказима прибављеним до датума издавања нашег извјештаја независног ревизора. Међутим, будући догађаји или услови могу узроковати да Друштво не буду у могућности наставити с временски неограниченим пословањем.
- оцјењујемо целокупну презентацију, структуру и садржај финансијских извјештаја, укључујући и објаве те разматрамо одражавају ли финансијски извјештаји трансакције и догађаје на којима су засновани на начин како би се постигла фер презентација.
- прибављамо довољно прикладних ревизијских доказа у вези финансијских информација субјеката или пословних активности унутар Друштва, како бисмо могли изразити мишљење о финансијским извјештајима. Ми смо одговорни за усмјеравање, надзор и сроведбу ревизије. Једини смо одговорни за изражавање нашег мишљења.

Одговорности Ревизора за ревизију финансијских извјештаја (наставка)

Комуницирамо с онима који су задужени за управљање у вези с, између осталог, планираним дјелокругом и временским распоредом ревизије и важним ревизијским налазима, укључујући и оне у вези са значајним недостацима у интерним контролама, који су откривени током наше ревизије.

Ми, такође, дајемо изјаву онима који су задужени за управљање да смо поступали у складу с релевантним етичким захтјевима везаним за независност и да ћемо комуницирати са њима о свим односима и другим питањима за која се може разумно сматрати да утичу на нашу независност, као и, тамо гдје је то примјениво, о повезаним мјерама заштите.

Међу питањима о којима се комуницира са онима који су задужени за управљање, одређујемо она која су од највеће важности за ревизију финансијских извјештаја текућег периода и стога су кључна ревизијска питања. Та питања описујемо у нашем извјештају независног ревизора, осим уколико закон или прописи спречавају јавно објављивање тих питања или, када одлучимо, у изнимно ријетким околностима, да та питања не требамо комуницирати у нашем извјештају независног ревизора, с обзиром да се разумно може очекивати да би негативне последице њихове објаве надмашиле добробити јавног интереса.

Ангажовани партнер у ревизији која је резултовала овим извјештајем независног ревизора је Сабина Софтић.

Yuri Sidorovich, прокуриста



Сабина Софтић, партнер и овлаштени ревизор



Deloitte д.о.о. Сарајево – Продужница Бања Лука

Браће Мажар и мајке Марије 58 и 60

Бања Лука

29. март 2022. године



Извјештај независног ревизора

Акционарима Триглав Осигурање а.д. Бања Лука

Мишљење

Обавили смо ревизију финансијских извјештаја Триглав Осигурање а.д. Вања Лука ("Друштво"), који обухватају извјештај о финансијском положају на дан 31. децембра 2022. године, извјештај о билансу успјеха и осталој свеобухватној добити, извјештај о промјенама на капиталу и извјештај о новчаним токовима за годину која је тада завршила, те напомене уз финансијске извјештаје, укључујући и сажетак значајних рачуноводствених политика.

Према нашем мишљењу, приложени финансијски извјештаји фер презентирају, у свим значајним одредницама, финансијски положај Друштва на дан 31. децембра 2022. године, те резултате њиховог пословања и новчаних токова, за годину која је тада завршила, и састављени су у складу са законским оквиром финансијског извјештавања у Републици Српској.

Основа за мишљење

Обавили смо нашу ревизију у складу са Међународним ревизијским стандардима (МРевС-има). Наше одговорности према тим стандардима су детаљније описане у нашем извјештају независног ревизора у одељку *Одговорности ревизора за ревизију финансијских извјештаја*. Независни смо од Друштва у складу с Међународним кодексом етике за професионалне рачуновође (укључујући Међународне стандарде независности) („IESBA“ Кодекс) и испунили смо наше етичке одговорности у складу са „IESBA“ Кодексом. Вјерујемо да су ревизијски докази које смо прибавили dostatни и примјерени да осигурају основу за наше мишљење.

Кључна ревизијска питања

Кључна ревизијска питања су она питања која су била, по нашој професионалној процјени, од највеће важности за нашу ревизију финансијских извјештаја текућег периода. Тим питањима смо се бавили у контексту наше ревизије финансијских извјештаја као цјелине и при формирању нашег мишљења о њима, и ми не дајемо засебно мишљење о тим питањима.



**MAKING AN
IMPACT THAT
MATTERS**
since 1645

Deloitte се односи на Deloitte Touche Tohmatsu Limited, скраћено DTTL, и мрежу његових чланова и с њима повезаних субјеката (заједнички „организација Deloitte“). DTTL („Deloitte Global“) и сваки његов члан и његови повезани субјекти су правно одвојени и самостални субјекти, који се не могу међусобно обавезивати на одређене радње у односу на треће стране. DTTL и сви његови повезани субјекти одговорни су искључиво за властита, а не међусобна, дјела и пропусте. Услуге клијентима не пружа DTTL. Детаљан опис DTTL-а и његових чланова можете пронаћи на адреси www.deloitte.com/ba/o-nama.

У Босни и Херцеговини услуге пружају Deloitte d.o.o. Sarajevo и Deloitte Tax & Accounting Services d.o.o. са својим подружницама Deloitte d.o.o. Sarajevo – Podružnica Banja Luka и Deloitte Tax & Accounting Services d.o.o. – Podružnica Banja Luka под заједничким називом „Deloitte Bosna i Hercegovina“, субјекти повезани под кривним друштвом Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Bosna i Hercegovina је међу водећим пружаоцима професионалних услуга у земљи, које обухватају услуге ревизије и саветовања, пословног саветовања, финансијског саветовања, саветовања у подручју управљања ризицима те порезне и повезане услуге које пружа више од 160 домаћих и специјализираних иностраних стручњака.

Вредновање техничких резерви у финансијским извјештајима

Објаве везане за техничке резерве укључене су у Напомену 28. Преносне премије и Напомену 29. Резервисања за штете.

Техничке резерве значајна су ставка у извјештају о финансијском положају. Вриједност техничких резерви на дан 31. децембра 2022. године износи 13.259.157 BAM (31. децембар 2021.: 12.859.160 BAM) у финансијским извјештајима. Резервисања се мјере у складу с рачуноводственим политикама, које су описане у финансијским извјештајима.

Обрачун резервисања за уговоре о осигурању сложен је јер подразумева висок ниво процјена Управе и сложене математичке и статистичке обрачуне.

Модел који се користе за обрачун техничких резерви дизајнирани су за сваку категорију засебно, а тај поступак увелико зависи од економских и демографских претпоставки.

Управа прегледа премије, исплате штета и остале улазне податке и претпоставке модела; актуарска функција Друштва одговорна је за провјеру адекватности процијених резерви.

Техничке резерве су значајне рачуноводствене процјене, подложне високој просудби, стога их сматрамо кључним ревизијским питањем.

Стекли смо разумијевање кључних интерних контрола и тестирали њихову учинковитост. Такође смо прегледали поступке за анализу економских и неекономских претпоставки примјењених у обрачуна резервисања.

Проучили смо адекватност кључних претпоставки Управе примјењених у процјени техничких резерви за појединачне случајеве и усагласили их с одговарајућом пратећом документацијом. Процијенили смо јесу ли објављене резерве у складу са захтјевима рачуноводственог оквира, најбољом индустријском праксом и законским захтјевима.

Процјена актуарских претпоставки, укључујући третман и процјену претпоставки Управе, такође је укључивала актуарске стручњаке као стручњаке ревизора. Актуарски стручњаци учествовали су у испитивању обрачуна модела, а извршили су и прерачун резерви за уговоре о осигурању.

Такође смо прегледали информације у финансијским извјештајима како бисмо процијенили је ли информација која се односи на техничке резерве адекватно објављена.

Одговорност Управе и оних који су задужени за управљање за финансијске извјештаје

Управа је одговорна за припремање и фер презентовање приложених финансијских извјештаја у складу са законским оквиром финансијског извјештавања у Републици Српској, као и за оне интерне контроле које Управа одреди да су потребне за омогућавање састављања финансијских извјештаја који су без значајног погрешног приказа усљед преваре или грешке.

У састављању финансијских извјештаја, Управа је одговорна за процјењивање способности Друштва да настави са пословањем по временски неограниченом пословању, објављивање, ако је примјениво, питања повезаних с временски неограниченим пословањем и кориштењем рачуноводствене основе утемељене на временској неограничености пословања, осим ако Управа или намјерава ликвидирати Друштво или прекинути пословање или нема реалне алтернативе него да то учини.

Они који су задужени за управљање су одговорни за надгледање процеса финансијског извјештавања којег је успоставило Друштво.

Одговорности Ревизора за ревизију финансијских извјештаја

Наши циљеви су стећи разумно увјерење о томе јесу ли финансијски извјештаји као цјелина без значајног погрешног приказа усљед преваре или грешке и издати извјештај независног ревизора који укључује наше мишљење. Разумно увјерење је висок ниво увјерења, али није гаранција да ће ревизија обављена у складу с МРевС-има увијек открити значајно погрешно приказивање када оно постоји. Погрешни прикази могу настати усљед преваре или грешке и сматрају се значајни ако се разумно може очекивати да, појединачно или у збиру, утичу на економске одлуке корисника доњете на основи тих финансијских извјештаја.

Као саставни дио ревизије у складу с МРевС-има, стварамо професионалне процјене и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Ми такође:

- препознајемо и процјењујемо ризике значајно погрешног приказа финансијских извјештаја, због преваре или грешке; обликујемо и обављамо ревизијске поступке као одговор на те ризике и прибављамо ревизијске доказе који су доступни и примјерени како би осигурали основу за доношење нашег мишљења. Ризик неоткривања значајно погрешног приказа насталог усљед преваре, већи је од ризика неоткривања оног насталог усљед грешке, будући да превара може укључити тајне споразуме, кривотворење, намјерно испуштање, погрешно приказивање или заобилажење интерних контрола.
- стичемо разумијевање интерних контрола релевантних за ревизију како бисмо обликовали ревизијске поступке који су примјерени у датим околностима, али не и у сврху изражавања мишљења о учинковитости интерних контрола Друштва.
- оцјењујемо примјереност кориштених рачуноводствених политика и разумност рачуноводствених процјена и повезаних објава од стране Управе.
- доносимо закључак о примјерености кориштења претпоставке временске неограничености пословања од стране Управе те, темељено на прибављеним ревизијским доказима, закључујемо о томе постоји ли значајна неизвјесност у вези с догађајима или околностима који могу стварати значајну сумњу у способност Друштва да настави са временски неограниченим пословањем. Уколико закључимо да постоји значајна неизвјесност, од нас се захтијева да скренемо пажњу у нашем извјештају независног ревизора на повезане објаве у финансијским извјештајима или, ако такве објаве нису одговарајуће, да модификујемо наше мишљење. Наши закључци темеље се на ревизијским доказима прибављеним до датума издавања нашег извјештаја независног ревизора. Међутим, будући догађаји или услови могу узроковати да Друштво не буду у могућности наставити с временски неограниченим пословањем.
- оцјењујемо цјелокупну презентацију, структуру и садржај финансијских извјештаја, укључујући и објаве те разматрамо одражавају ли финансијски извјештаји трансакције и догађаје на којима су засновани на начин како би се постигла фер презентација.
- прибављамо довољно прикладних ревизијских доказа у вези финансијских информација субјеката или пословних активности унутар Друштва, како бисмо могли изразити мишљење о финансијским извјештајима. Ми смо одговорни за усмјеравање, надзор и сроведбу ревизије. Једини смо одговорни за изражавање нашег мишљења.

Одговорности Ревизора за ревизију финансијских извјештаја (наставак)

Комуницирамо с онима који су задужени за управљање у вези с, између осталог, планираним дјелокругом и временским распоредом ревизије и важним ревизијским налазима, укључујући и оне у вези са значајним недостацима у интерним контролама, који су откривени током наше ревизије.

Ми, такође, дајемо изјаву онима који су задужени за управљање да смо поступали у складу с релевантним етичким захтјевима везаним за независност и да ћемо комуницирати са њима о свим односима и другим питањима за која се може разумно сматрати да утичу на нашу независност, као и, тамо гдје је то примјениво, о повезаним мјерама заштите.

Међу питањима о којима се комуницира са онима који су задужени за управљање, одређујемо она која су од највеће важности за ревизију финансијских извјештаја текућег периода и стога су кључна ревизијска питања. Та питања описујемо у нашем извјештају независног ревизора, осим уколико закон или прописи спречавају јавно објављивање тих питања или, када одлучимо, у изнимно ријетким околностима, да та питања не требамо комуницирати у нашем извјештају независног ревизора, с обзиром да се разумно може очекивати да би негативне посљедице њихове објаве надмашиле добробити јавног интереса.

Ангажовани партнер у ревизији која је резултовала овим извјештајем независног ревизора је Сабина Софтић.

Yuri Sidorovich, прокуриста



Сабина Софтић, партнер и овлаштени ревизор



Deloitte д.о.о. Сарајево – Подружница Бања Лука

Ивана Франје Јукића 2

Бања Лука

21. март 2023. године

3.17.1.3. Konsolidovani finansijski izvještaji

Emitent ne izrađuje konsolidovane finansijske izvještaje.

3.17.2. Revizija istorijskih godišnjih finansijskih informacija

Reviziju finansijskih izvještaja za 2020. godinu vršio je Deloitte d.o.o. Banja Luka, ovlašteni revizor Sabina Softić. Reviziju finansijskih izvještaja za 2021. i 2022. godinu vršio je Deloitte d.o.o. Sarajevo - Podružnica Banja Luka, ovlašteni revizor Sabina Softić. Osim navedenih revizorskih izvještaja u Jedinstvenom prospektu ne postoje druge informacije koje su revidirali revizori.

3.17.3. Pro forma finansijske informacije

Jedinstveni prospekt ne sadrži pro forma finansijske informacije.

3.17.4. Politika dividendi

Emitent nema politiku dividendi.

3.17.5. Sudski i arbitražni sporovi

Emitent nema saznanja o postupcima pred organima državne uprave, sudskim ili arbitražnim postupcima (uključujući sve takve postupke koji su u toku ili predstoje) u periodu od najmanje 12 prethodnih mjeseci koji su u bliskoj prošlosti mogli znatno da utiču ili jesu znatno uticali na finansijski položaj ili profitabilnost Emitenta.

3.17.6. Značajna promjena finansijskog položaja Emitenta

Od datuma izrade posljednjih objavljenih revidiranih finansijskih izvještaja nije došlo do značajnih promjena finansijskog položaja Emitenta.

3.18. Dodatne informacije

3.18.1. Osnovni kapital

Na 31.12.2022. godine osnovni kapital Emitenta je iznosio 9.334.000 KM i sastoji se od 4.667 redovnih (običnih) akcija pojedinačne nominalne vrijednosti 2.000,00 KM.

Na sjednici skupštine akcionara Emitenta održanoj dana 22.06.2022. godine, donijeta je Odluka o devetoj emisiji redovnih (običnih) akcija upućenoj investitorima koji će za upisane hartije od vrijednosti uplatiti iznos od najmanje 100.000 KM po investitoru za svaku pojedinačnu ponudu, bez obaveze objavljivanja prospekta, broj 1263/2022.

Devetom emisijom akcija Društvo je emitovalo 889 redovnih (običnih) akcija, klase „A“, nominalne vrijednosti 2.000 KM po akciji, ukupne nominalne vrijednosti 1.778.000,00 KM.

Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske je dana 13.07.2022. godine donijela Rješenje kojim se utvrđuje da su ispunjeni uslovi za sprovođenje postupka devete emisije akcija, broj: 01-UP-31-366-2/22.

Investitor TRIGLAV INT, d.o.o., Dunajska cesta 22, Ljubljana je upisao 20.07.2022. godine, te uplatio 21.07.2022. godine cjelokupnu količinu ponuđenih akcija. Devetom emisijom akcija Emitenta, ukupno je upisano i uplaćeno 889 akcija, odnosno 100% od emitovanog broja akcija, po cijeni od 2.200,00 KM po akciji, ukupne prodajne vrijednosti emisije 1.955.800 KM, ukupne nominalne vrijednosti 1.778.000 KM.

Nakon sprovođenja postupka emisije akcija pred Komisijom za hartije od vrijednosti RS, Centralnim registrom hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka i Okružnim privrednim sudom u Banjoj Luci, osnovni kapital Emitenta iznosi 9.334.000 KM i sastoji se od 4.667 redovnih (običnih) akcija pojedinačne nominalne vrijednosti 2.000,00 KM.

Sav osnovni kapital je u cjelosti uplaćen u novcu. Ne postoje akcije koje ne predstavljaju kapital.

3.18.2. Broj akcija u vlasništvu Emitenta

Ne postoje akcije u vlasništvu Emitenta.

3.18.3. Iznos svih konvertibilnih hartija od vrijednosti, zamjenjivih hartija od vrijednosti ili hartija od vrijednosti sa varantima

Emitent nije emitovao konvertibilne ili zamjenjive hartije od vrijednosti, kao ni hartije od vrijednosti sa varantima. Ne postoje opcije vezane za akcije Emitenta.

3.18.4. Informacije o pravima i/ili obavezama i uslovima sticanja odobrenog, ali neupisanog kapitala ili odluci o povećanju kapitala

Osnovni kapital otvorenog akcionarskog društva povećava se odlukom skupštine akcionara, osim u slučaju odobrenog kapitala kada takvu odluku može donijeti i upravni odbor, u skladu sa članom 200. stav 4. do 6. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS". br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23)

Član 200. stav 4. do 6. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS". br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) glasi:

„(4) Odluka o broju, vremenu i drugim uslovima bilo kog izdavanja akcija donosi se na skupštini akcionara, osim ako u osnivačkom aktu akcionarskog društva ovo ovlaštenje nije preneseno na upravni odbor društva koji može donijeti odluku u skladu sa osnivačkim aktom.

(5) Ovlaštenje iz stava 4. obuhvata izdavanje odobrenih akcija radi povećanja osnovnog kapitala novim ulozima, isključivo novčanim, u skladu sa odredbama ovog zakona kojim se uređuje povećanje osnovnog kapitala novim ulozima, ali ni u kom slučaju ne uključuje izdavanje odobrenih akcija po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz sredstava društva u skladu sa ovim zakonom.

(6) Ovlaštenje upravnom odboru za izdavanje bilo koje vrste odobrenih akcija ne može se dati za period duži od pet godina od utvrđivanja broja odobrenih akcija u osnivačkom aktu, s tim što skupština akcionara može taj petogodišnji period obnoviti jednom ili više puta.“

3.18.5. Informacije o kapitalu svakog člana grupe koji je predmet opcije ili za koji je dogovoreno uslovno ili bezuslovno da će biti predmet opcije, te pojedinosti o takvim opcijama, uključujući lica na koje se te opcije odnose

Ne postoje opcije, odnosno informacije o kapitalu svakog člana grupe koji je predmet opcije ili za koji je dogovoreno uslovno ili bezuslovno da će biti predmet opcije.

3.18.6. Istorijski pregled osnovnog kapitala

Istorijski pregled osnovnog kapitala u posljednje tri finansijske godine je prikazan u narednoj tabeli:

Opis	31.12.2022.	31.12.2021.	31.12.2020
Broj akcija	4.667	3.778	3.778
Pojedinačna nominalna vrijednost akcije	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ukupan osnovni kapital	9.334.000	7.556.000	7.556.000

U 2022. godini je došlo do povećanja osnovnog kapitala na način opisan u tački 3.18.1. ovog dokumenta.

3.18.7. Ugovor o osnivanju i statut Emitenta

U Statutu Emitenta nisu definisani ciljevi i svrha osnivanja Emitenta, osim člana 2 Statuta kojim je definisano da je Društvo pravno lice koje obavlja registrovanu djelatnost radi sticanja dobiti.

3.18.7.1. Klase akcija

Sve akcije u osnovnom kapitalu Emitenta su iste klase – klase „A“ i nose ista prava.

3.18.7.2. Odredbe osnivačkog akta/statuta koje bi mogle da utiču na odgodu, kašnjenje ili sprječavanje promjene kontrole nad Emitentom

Ne postoje odredbe u Osnivačkom aktu/Statutu koje bi mogle da utiču na odgodu, kašnjenje ili sprečavanje promjene kontrole nad Emitentom.

3.19. Značajni ugovori

Emitent ima zaključene značajne ugovore, osim ugovora koji su zaključeni u redovnom toku poslovanja, u kojima je Emitent ugovorna strana, u periodu od dvije godine neposredno prije objavljivanja Jedinственог prospekta, kako slijedi:

- Ugovor o reosiguranju viška štete za domaću autoodgovornost uključujući i podler zelene karte 2023. – Zaključen između Društva i Bosna reosiguranja d.d. Sarajevo
- Ugovor o reosiguranju 2023. – Zaključen između Društva i Pozavarovalnica Triglav Re d.d. Ljubljana, Slovenija
- Ugovor o reosiguranju - Zaključen između Društva i Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana, Slovenija
- Ugovor o korištenju softvera ADINSURE – Zaključen između Društva i ADACTA programska oprema d.o.o. Ljubljana, Slovenija
- Ugovor o zajmu – Zaključen između Društva i Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana, Slovenija
- Ugovor o skrbništvu (Custody Agreement) – Zaključen između Društva i Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Slovenija
- Ugovor o prodaji nekretnine/stana u Bijeljini zaključen između Društva i Dragana Simića iz Bijeljine
- Ugovor o prodaji nepokretnosti u Brčkom zaključen između Društva i Triglav upravljanje nekretninama d.o.o. Sarajevo
- Ugovor o prodaji poslovnih prostora u Banjoj Luci zaključen između Društva i Triglav upravljanje nekretninama d.o.o. Sarajevo
- Ugovor o prodaji nepokretnosti-poslovnog prostora u Zvorniku zaključen između Društva i Triglav upravljanje nekretninama d.o.o. Sarajevo
- Ugovor o prodaji nepokretnosti u Prijedoru zaključen između Društva i Triglav upravljanje nekretninama d.o.o. Sarajevo
- Ugovor o prodaji poslovnog prostora u Doboju zaključen između Društva i Triglav upravljanje nekretninama d.o.o. Sarajevo.

3.20. Dostupni dokumenti

U periodu važenja ovog dokumenta se mogu pregledati sljedeći dokumenti:

- Statut/osnivački akt Emitenta (najnovija, prečišćena verzija)
- Svi izvještaji, dopisi i drugi dokumenti, procjene i mišljenja stručnjaka sastavljeni na zahtjev Emitenta čiji je bilo koji dio uključen u Jedinственог prospekt ili na koji se Jedinственог prospekt poziva.

Dokumenti će biti dostupni na sajtu Emitenta <https://www.triglavrs.ba/> ; a Jedinственог prospekt nakon odobrenja Komisije za hartije od vrijednosti, sa svim priložima i sastavnim dijelovima je objavljen i na sajtu Emitenta <https://www.triglavrs.ba/> , Agenta emisije: www.advantisbroker.com i sajtu Banjalučke berze: www.blberza.com.

4. OBAVJEŠTENJE O VLASNIČKIM HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI

4.1. Ključne informacije

4.1.1. Izjava o obrtnom kapitalu

Prema mišljenju Emitenta obrtni kapital nije dovoljan za ispunjenje njegovih postojećih potreba.

Obrtni kapital na 31.12.2022. godine je iznosio -7.059.879 KM. Zbog prirode djelatnosti osiguranja Emitent ima visoke kratkoročne obaveze, gdje se najveći iznos kratkoročnih obaveza odnosi na pasivna vremenska razgraničenja, odnosno prenosne premije neživotnih osiguranja i rezervisane štete neživotnih osiguranja.

4.1.2. Kapitalizacija i zaduženost

Pokazatelji zaduženosti Emitenta dati su u sljedećoj tabeli:

	31.12.2020.	31.12.2021.	31.12.2022.	31.05.2023.
Zaduženost*	15.750.818	16.707.488	17.301.265	19.717.468
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	1.813.995	1.494.373	1.364.597	1.214.439
Neto zaduženost	13.936.823	15.213.115	15.936.668	18.503.029
Ukupan kapital **	9.004.987	8.299.763	10.367.322	10.400.393
Racio ukupnog dugovanja prema kapitalu	1,55	1,83	1,54	1,78

*Zaduženost se odnosi na kratkoročne i dugoročne obaveze Emitenta.

**Ukupan kapital Emitenta uključuje osnovni kapital, emisionu premiju, zakonske rezerve, nerealizovane dobitke i gubitke po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju, neraspoređeni dobitak, gubitak do visine kapitala.

Pokazatelj zaduženosti Emitenta je na zadovoljavajućem nivou.

Sve promjene u strukturi pasive (kapitalu i obavezama) su prikazane u tačkama 3.6.1 i 3.7. Jedinstvenog prospekta.

4.2. Informacije o hartijama od vrijednosti koje su predmet uvrštenja za trgovanje

4.2.1. Opis vrste i klase hartija od vrijednosti koje su predmet uvrštenja

Emitent je, devetom emisijom redovnih (običnih) akcija, emitovao 889 redovnih (običnih) akcija, klase „A“, nominalne vrijednosti 2.000.00 KM po akciji, ukupe nominalne vrijednosti 1.778.000 KM.

ISIN kod: BA100KKOSRA2.

Pojedinačna prava iz hartija od vrijednosti - CFI kod je ESVUFR što znači da je Emitent emitovao:

- Vlasničke hartije od vrijednosti (E – Equities)
- Redovne (obične) akcije (S – Shares)
- Akcije sa pravom glasa (V – Voting)
- Akcije bez ograničenja prava vlasništva (U – Free)
- Akcije koje je neophodno u potpunosti uplatiti (F – Fully paid)
- Akcije koje će se registrovati u Centralnom registru hartija od vrijednosti Republike Srpske a.d. Banja Luka (R – Registered).

4.2.2. Propisi na osnovu kojih se hartije od vrijednosti uvrštavaju

Propisi na osnovu kojih su se hartije od vrijednosti emitovale i na osnovu kojih se uvrštavaju:

- Zakon o društvima za osiguranje Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske". br. 17/05, 1/06 – ispravka, 64/06, 74/10, 47/17 i 58/19)
- Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS". br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23)
- Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti ("Sl. glasnik RS". br. 92/06, 34/09, 8/12 - odluka US, 30/12, 59/13, 86/13 - odluka US, 108/13, 4/17, 63/21, 11/22 i 63/22).
- Pravilnikom o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti ("Sl. glasnik RS". br. 99/21, 14/22, 81/22 i 29/23).

4.2.3. Karakteristike hartija od vrijednosti

Akcije iz devete emisije koje su predmet uvrštavanja su slobodno prenosive vlasničke hartije od vrijednosti koje se izdaju, odnosno nude u obliku dematerijalizovanog finansijskog instrumenta i registruju u obliku elektronskog zapisa na račun hartija od vrijednosti na ime zakonitog imaoa.

Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Ulica Sime Šolaje br. 1, 78 000 Banja Luka vodi evidenciju o vlasništvu hartija od vrijednosti.

4.2.4. Valuta emisije hartija od vrijednosti

Upis i uplata akcija iz devete emisije redovnih (običnih) akcija Emitenta vršila se u domaćoj valuti, odnosno u konvertibilnim markama (KM/BAM).

4.2.5. Opis prava koja proizilaze iz hartija od vrijednosti uključujući moguća ograničenja tih prava i postupak njihovog ostvarivanja

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS". br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i Statutom Emitenta, sve redovne (obične) akcije Emitenta, klase „A“, daju ista prava.

Pravo na dividendu

U svakoj finansijskoj godini Emitent na bazi ostvarenog finansijskog rezultata izraženog u revidiranom finansijskom izvještaju, utvrđenom u skladu sa važećim propisima, odlučuje da li će se i koji iznos dobiti rasporediti kao dividenda.

Odluku o odobrenju plaćanja dividendi donosi Skupština akcionara Emitenta.

Emitent u periodu obuhvaćenom finansijskim informacijama nije vršio isplatu dividende akcionarima.

Glasačka prava

Članom 23. Statuta definisano je, između ostalih, prava glasa na Skupštini akcionara Emitenta.

Pravo da učestvuju u radu Skupštine i pravo odlučivanja na Skupštini imaju svi akcionari ili punomoćnik akcionara, srazmjerno svom broju akcija.

Akcije iz devete emisije su redovne (obične) akcije i svaka od njih daje pravo na jedan glas na Skupštini akcionara Emitenta.

Pravo preče kupovine u ponudama za upis hartija od vrijednosti iste klase

U članu 208 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS". br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) propisano je da akcionar ima pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija akcija

akcionarskog društva srazmjerno nominalnoj vrijednosti posjedovanih akcija na dan presjeka utvrđenog odlukom o novoj emisiji akcija, a koji ne može biti raniji od 20. (dvadestog) dana od dana donošenja odluke o novoj emisiji akcija.

Rok za korišćenje prava preče kupovine ne može biti kraći od 15 dana od dana početka upisa i uplate hartija od vrijednosti.

Pravo na udio u dobiti Emitenta

Odluku o raspodjeli dobiti (dividende) donosi Skupština akcionara.

Svaki vlasnik redovnih (običnih) akcija ima pravo na dividendu srazmjerno broju akcija koje posjeduje.

Pravo na udio u viškovima u slučaju likvidacije

Članom 23. Statuta definisano je, između ostalih, pravo učešća u raspodjeli lividacionog viška po likvidaciji Emitenta, a nakon isplate povjerilaca i akcionara bilo kojih povlaštenih akcija.

Odredbe o otkupu i konverziji

Statutom Emitenta nije definisano pravo otkupa, niti pravo konverzije, te se na iste primjenjuju odredbe zakona kojima su uređena navedena prava.

4.2.6. U slučaju novih emisija hartija od vrijednosti, očekivani datum emisije, izjava o rješenjima, ovlašćenjima i odobrenjima na osnovu kojih su hartije od vrijednosti emitovane ili će biti emitovane

Na datum izrade jedinstvenog prospekta za uvrštenje ne postoje odluke na osnovu kojih bi se moglo očekivati novo izdanje hartija od vrijednosti Emitenta.

4.2.7. Opis svih ograničenja prenosivosti hartija od vrijednosti

U skladu sa članom 60 stav 2 Zakona o tržištu hartija od vrijednosti ("Sl. glasnik RS" br. 92/2006, 34/2009, 8/2012, 30/2012, 59/2013, 86/2013, 108/2013, 4/2017, 63/2021, 11/22 i 63/22) akcijama stečenim u devetoj emisiji može se raspolagati kada Emitent objavi prospekt.

4.2.8. Izjava o nacionalnim propisima o preuzimanjima

U skladu sa Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava ("Sl. glasnik RS", br. 65/2008, 92/2009, 59/2013 i 19/2019 - odluka US), lice koje neposredno ili posredno putem zajedničkog djelovanja stekne akcije emitenta kojima, zajedno s akcijama koje već ima, prelazi procenat od 30% od ukupnog broja glasova koje daju akcije emitenta s pravom glasa, izuzimajući akcije emitovane s pravom glasa koje su u posjedu emitenta (sopstvene akcije), obavezno je da o sticanju odmah obavijesti emitenta, Komisiju za hartije od vrijednosti Republike Srpske, berzu i javnost, te objavi ponudu za preuzimanje, pod uslovima i na način određen ovim zakonom.

Članom 8 Zakona o preuzimanju akcionarskih društava propisani su uslovi kada sticalac nije u obavezi da objavi ponudu za preuzimanje, između ostalih i kada sticalac stekne akcije emitenta prilikom povećanja osnovnog kapitala u postupku emisije novih akcija, a skupština emitenta na kojoj se donosi odluka o povećanju osnovnog kapitala odobri da sticalac može steći akcije s pravom glasa bez obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi tim sticanjem za sticaoca nastala obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje. Navedeno odobrenje skupština emitenta daje tročtvrtinskom većinom glasova prisutnih ili predstavljenih akcionara, uključujući glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem na skupštini, ne računajući glasove sticalaca i lica koja s njima zajednički djeluju. Takođe, sticalac nije u obavezi da objavi ponudu za preuzimanje u slučaju sticanja akcija Emitenta, u postupku nove emisije, na osnovu korišćenja prava preče kupovine.

4.2.9. Kratak opis prava i obaveza u slučaju obaveznih ponuda za preuzimanje i/ili pravila o istiskivanju akcionara i rasprodaji u vezi za hartijama od vrijednosti

U slučaju obaveze za preuzimanje, lica koja steknu (samostalno ili zajednički) preko 30% akcija sa pravom glasa i kojima Komisija za hartije od vrijednosti RS, u skladu sa Zakonom, utvrdi obavezu za postupak preuzimanja, obavezna su da objave ponudu svim ostalim vlasnicima akcija da otkupe njihove akcije.

Cijena po kojoj se provodi postupak preuzimanja, odnosno koja se nudi za otkup akcija u vlasništvu ostalih akcionara definisana je članom 15 Zakona o preuzimanju akcionarskih društva ("Sl. glasnik RS", br. 65/2008, 92/2009, 59/2013 i 19/2019 - odluka US).

U nastavku su prikazane odredbe prethodno pomenutog člana 15.

(1) Ponuđena cijena ne može biti niža od najviše cijene po kojoj je ponudilac ili lice koje s njim zajednički djeluje steklo akcije s pravom glasa u periodu od godinu dana prije dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako je ispunjen kriterijum likvidnosti.

(2) Ako je ponuđena cijena iz stava 1. ovog člana niža od prosječne cijene ostvarene na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu, ponudilac mora ponuditi najmanje prosječnu cijenu ostvarenu na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu.

(3) Ako ponudilac ili lice s kojim zajednički djeluje nije u periodu od godinu dana prije dana nastanka obaveze steklo akcije emitenta koje su predmet ponude, cijena u ponudi ne smije biti niža od prosječne cijene ostvarene na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu.

(4) Prosječna cijena akcija na berzi ili drugom uređenom tržištu izračunava se kao ponderisana aritmetička sredina zaključnih cijena u posljednjih šest mjeseci prije nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje ako je ispunjen kriterijum likvidnosti.

(4a) Kriterijum likvidnosti iz stava 4. ovog člana ispunjen je u slučaju da je u tom periodu obim prometa akcijama te klase na tržištu hartija od vrijednosti predstavljao najmanje 3% ukupnog broja emitovanih akcija te klase i da je najmanje u tri mjeseca tog perioda ostvareni obim prometa iznosio najmanje 1% ukupnog broja emitovanih akcija te klase na mjesečnom nivou, izuzimajući ponude za preuzimanje i blok poslove.

(4b) U slučaju da akcije emitenta nisu likvidne u skladu sa stavom 4a. ovog člana, ponudilac je obavezan da u ponudi za preuzimanje akcionarima kao najmanju ponudi najvišu od sljedećih vrijednosti:

a) cijenu iz stava 1. ovog člana ili

b) knjigovodstvenu vrijednost akcija s pravom glasa, utvrđenu na dan posljednjeg godišnjeg finansijskog izvještaja.

(5) Izuzetno od stava 4. ovog člana, u slučaju da je ponudilac stekao akcije u postupku emisije, prosječna cijena akcija na berzi ili drugom uređenom tržištu izračunava se kao ponderisana aritmetička sredina zaključnih cijena u posljednjih šest mjeseci prije dana donošenja odluke o emisiji.

(6) Ako ponudilac ili lice s kojim zajednički djeluje, suprotno odredbama člana 25. ovog zakona, stekne akcije s pravom glasa, po cijeni višoj od cijene utvrđene na način iz st. 1. do 4. i 4b ovog člana, obavezan je da u ponudi za preuzimanje ponudi veću cijenu.

(7) U slučajevima u kojima su ostvareni elementi manipulacije na tržištu hartija od vrijednosti, zaključne cijene ostvarene manipulativnim transakcijama ne uzimaju se u obzir prilikom izračunavanja prosječne cijene ostvarene na berzi ili drugom uređenom tržištu u smislu stava 4. ovog člana.

(8) Ako ponudilac ili lice koje s njim zajednički djeluje u roku od godinu dana od dana isteka roka trajanja ponude za preuzimanje stekne akcije emitenta koje su bile predmet ponude po cijeni koja je veća od cijene iz ponude, obavezan je da akcionarima koji su prihvatili ponudu za preuzimanje isplati razliku u cijeni u roku od 30 dana od dana sticanja.

(9) Ukoliko ponudilac ili lice koje s njim zajednički djeluje ne postupi u skladu sa stavom 8. ovog člana, svaki akcionar emitenta koji je prihvatio ponudu za preuzimanje ima pravo da putem suda zahtijeva naplatu utvrđene razlike.

4.2.10. Podaci o javnim ponudama trećih lica za preuzimanje redovnih akcija Emitenta, koje su objavljene u 2022. i 2023. godini

Nije bilo lica koja su objavila javnu ponudu za preuzimanje redovnih akcija u 2022. i 2023. finansijskoj godini.

4.2.11. Podaci o poreskim obavezama u vezi sa hartijama od vrijednosti

Poreski propisi države investitora i države u kojoj je Emitent osnovan mogli bi uticati na ostvarenu dobit od hartija od vrijednosti.

Prema članu 8. stav (4) tačka 13 Zakona o porezu na dohodak (Službeni glasnik Republike Srpske br. 60/15, 5/2016 - ispr., 66/2018, 105/2019, 123/2020, 49/2021, 119/2021 i 56/2022), porez na dohodak se ne plaća na prihod od dividende i udjela u dobiti privrednog društva.

Kapitalni dobiti/gubici ostvareni pri prodaji hartija od vrijednosti ulaze u obračun poreske osnovice u poreskom bilansu.

Prema članu 3. stav 1. tačka 5) Zakonu o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 60/15. 5/16-ispr. 66/18, 105/19, 123/20, 49/21, 119/21 i 56/2022), porez na dohodak fizičkih lica se obračunava i plaća od kapitalnih dobitaka.

Stopa poreza na dohodak u ovom slučaju u Republici Srpskoj iznosi 13%.

Shodno Zakonu o porezu na dobit u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 94/15, 1/17 i 58/19), pravna lica koja posjeduju akcije u slučaju prodaje akcija po cijeni višoj od nabavne ostvarena razlika odnosno kapitalna dobit uključuje se u poresku osnovicu za plaćanje poreza na dobit. Stopa poreza na dobit u Republici Srpskoj iznosi 10%.

4.2.12. Potencijalni učinak na ulaganje u slučaju restrukturiranja

Emitent nema informacije koje se odnose na potencijalne učinke na ulaganje u slučaju restrukturiranja.

4.2.13. Identitet i kontakt Emitenta

Kontakt osoba: Janez Rožmarin, direktor, email: janez.rozmarin@triglavrs.ba.

4.3. Uvrštenje u trgovanje i aranžmani u vezi sa trgovanjem

4.3.1. Podaci o uvrštenju emitovanih hartija od vrijednosti u trgovanje radi njihove distribucije na tržištu Banjalučke berze

U skladu sa članom 10 Pravila Banjalučke berze hartija od vrijednosti broj 01-UO-756/12 od 16.11.2012. godine; broj: 01-UO-537/14 od 05.09.2014. godine; broj 01-UO-176/18 od 11.05.2018. godine; broj: 01-UO-480/18 od 13.11.2018. godine. broj: 01-UO-395/19 od 11.09.2019. godine i i broj: 01-UO-405/21 od 04.11.2021. godine. hartije od vrijednosti uvrštavaju se na organizovano tržište ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

- da su u cjelini uplaćene.
- da su neograničeno prenosive.
- da su emitovane u dematerijalizovanom obliku.

Centralni registar hartija od vrijednosti je obavještenjem broj 01-12999/22 od 01.08.2022. godine, obavijestio Banjalučku berzu da je izvršio registraciju akcija iz devete emisije – povećanje osnovnog kapitala.

Na osnovu člana 51. stav 2. Pravila Banjalučke berze broj 01-UO-756/12 od 16.11.2012. godine, broj 01-UO-537/14 od 05.09.2014. godine, broj 01-UO-176/18 od 11.05.2018. godine, broj 01-UO- 480/18 od 13.11.2018, broj 01-UO-395/19 od 11.09.2019. godine i broj 01-UO-405/21 od 04.11.2021. godine direktor Berze donio je rješenje kojim je deveta emisija uvrštena na slobodno tržište.

U skladu sa članom 60 stav 2 Zakona o tržištu hartija od vrijednosti ("Sl. glasnik RS" br. 92/2006, 34/2009, 8/2012 , 30/2012, 59/2013, 86/2013, 108/2013, 4/2017, 63/2021, 11/2022 i 63/22), Emitent koji je emitovao vlasničke hartije od vrijednosti u skladu sa stavom 1. t. a) do d) člana 60 ovog Zakona dužan je da, najkasnije u roku od jedne godine od upisa tih hartija od vrijednosti u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, objavi prospekt u skladu sa odredbama ovog zakona.

4.3.2. Sva uređena javna tržišta na kojima će, prema saznanju emitenta, hartije od vrijednosti iste klase biti javno ponuđene ili uvrštene u trgovanje ili su već uvrštene u trgovanje

Akcije Emitenta uvrštene su na Slobodno tržište Banjalučke berze.

Trenutni broj akcija Emitenta koje su uključene na tržište Banjalučke berze iznosi 4.667 redovnih (običnih) akcija, s tim da se 889 akcija emitovanih devetom emisijom ne može prometovati dok se ne objavi Jedinstveni prospekt.

Pored navedenih akcija, Emitent nije emitovao niti uključivao u trgovanje bilo kakve hartije od vrijednosti.

4.3.3. Podaci o drugim javnim ponudama akcija ili drugih hartija od vrijednosti Emitenta

Ne postoje druge javne ponude akcija ili drugih hartija od vrijednosti Emitenta.

4.3.4. Podaci o subjektima koji su se obavezali da će djelovati kao posrednici u sekundarnom trgovanju

Ne postoje subjekti koji su se obavezali da će djelovati kao posrednici pri sekundarnom trgovanju.

4.3.5. Podaci o stabilizaciji cijena

Nisu predviđene mjere stabilizacije cijena.

4.3.6. Mogućnost prekomjerne dodjele i opcija povećanja količine emisije (green shoe)

Ne postoji mogućnost prekomjerne podjele, kao ni opcija povećanja količine izdanja.

4.4. Vlasnici hartija od vrijednosti koji pristupaju prodaji

Emitent nema saznanja da li postojeći akcionari planiraju pristupiti prodaji akcija.

Ne postoje nikakvi sporazumi o zabrani raspolaganja hartijama od vrijednosti.

4.5. Trošak emisije

4.5.1. Ukupni neto prilivi od emisije i ukupni troškovi emisije

Devetom emisijom akcija Emitenta, ukupno je upisano i uplaćeno 889 akcija, odnosno 100% od emitovanog broja akcija, po cijeni od 2.200,00 KM po akciji, ukupne prodajne vrijednosti emisije 1.955.800 KM (iznos koji je Emitent prikupio), ukupne nominalne vrijednosti 1.778.000 KM. Razlika između prodajne vrijednosti i nominalne vrijednosti emisije predstavlja emisionu premiju koju je Emitent ostvario devetom emisijom akcija.

Pregled troškova se nalazi u tabeli ispod:

Troškovi	Iznos u KM
Usluga agenta emisije Advantis broker a.d. Banja Luka	4.500,00
Naknada Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske (2*0,15% vrijednosti emisije – za ispunjenje uslova za sprovođenje emisije i za odobrenje Jedinstvenog prospekta)	5.334,00
Troškovi otvaranja namjenskog računa	500,00
Troškovi registracije akcija u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka	800,20
Troškovi registracije u povećanja osnovnog kapitala u Okružnom privrednom sudu	300,00
UKUPNO	11.434,20

4.6. Razrjeđivanje akcionarske strukture

Nije došlo do razrjeđivanja akcionarske strukture nakon dokapitalizacije, niti do promjene procentualnog učešća u vlasništvu, s obzirom na to da je deveta emisija akcija bila upućena investitoru TRIGLAV INT, d.o.o., Dunajska cesta 22, Ljubljana, koji je ujedno 100% vlasnik redovnih akcija Emitenta.

Vlasnička struktura prije i poslije devete emisije akcija je prikazana u narednoj tabeli:

Akcionari	Prije devete emisije		Poslije devete emisije	
	% učešće	Broj akcija	% učešće	Broj akcija
TRIGLAV INT, d.o.o.	100,00%	3.778	100,00%	4.667
Ukupno	100,00%	3.778	100,00%	4.667

4.7. Dodatne informacije

4.7.1. Savjetnici povezani sa emisijom

Agent devete emisije akcija Emitenta je: Brokersko-dilersko društvo „Advantis Broker“ a.d. Banja Luka, Krajiških brigada 113, 78 000 Banja Luka.

Osim angažovanja Brokersko-dilerskog društva „Advantis broker“ a.d. Banja Luka u svojstvu agenta emisije, Emitent nije angažovao druge savjetnike i stručnjake koji su povezani sa ovom emisijom.

4.7.2. Ostale informacije koje su revidirali ili preispitali ovlašćeni revizori i o tome sastavili izvještaj

Pored izvještaja revizora koji su navedeni u tački 3.1.3. Jedinstvenog prospekta, ne postoje ostale informacije koje su revidirali ili preispitali ovlašćeni revizori i o tome sastavili izvještaj.